

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08/- 620/5  
Podgorica, 3. jun 2015. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	3. VI 20 15 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-3/15-7
VEZA:	
EPA:	843xxv
SKRAĆENICA:	Crna Gora
PRILOG:	

MINISTARSTVO ZA Ljudska  
I MANJINSKA PRAVA  
PODGORICA

Primljeno:	03.06.2015		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	03-023-562/15		-1

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. maja 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 39/11 i 25/12), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **SUAD NUMANOVIĆ**, ministar za ljudska i manjinska prava i **LEON ĐOKAJ**, generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu manjinskih prava.

PREDSJEDNIK  
Milo Đukanović, s.r.



*Crna Gora*

*Ministarstvo za ljudska i manjinska prava*

Broj: 01-023-688/15-3  
Podgorica, 26. maj 2015. godine

**VLADA CRNE GORE**

Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku  
Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

U prilogu dostavljamo *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama* molimo da se isti sa predlogom zaključaka uvrsti u dnevni red naredne sjednice.

S poštovanjem,

**MINISTAR**  
Dr Suad Numanović, s.r.

**VLADA CRNE GORE**

Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku  
Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

**Formular za podnošenje materijala za diskusiju**

1. Mjesto i datum	Podgorica, 30. april 2015. godine
2. Predlagač dokumenta	Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
3. Naziv dokumenta	<i>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama</i>
4. Poglavlje iz Programa rada Vlade ( ako je predvidjeno Programom)	1. NORMATIVNI DIO
5. Sektor	

6. Da li je dokument već diskutovan na KEPIF-u? (ako je odgovor NE preći na sljedeću tačku).

Ne

7. Kratak rezime materijala i osnovna pitanja za diskusiju (problemi/otvorena pitanja).

**8. Predlog zaključaka za Komisiju / Vladu**

1. Vlada Crne Gore, na sjednici od \_\_\_\_\_ 2015. godine, razmotrila je i utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i zaključila da se Predlog zakona uputi Skupštini Crne Gore na donošenje po skraćenom postupku iz razloga navedenih u obrazloženju Predloga zakona.
2. Za predstavnike Vlade Crne Gore koji će učestvovati u radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, određuju se dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava i Leon Gjokaj, generalni direktor Direktorata za unapredjenje i zaštitu manjinskih prava

**9. Osoba za kontakt i broj telefona**

Leon Gjokaj, generalni direktor Direktorata za unapredjenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica  
069/318-000

**PREDLOG**

**ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA**

**Član 1**

U Zakonu o manjinskim pravima i slobodama („Službeni list RCG”, br. 31/06, 51/06 i 38/07 i „Službeni list CG”, broj 2/11) u članu 7 stav 3 poslije riječi „aktivnosti” umjesto zarezava stavlja se tačka, a riječi: „kao i što veću integraciju Roma u društveni i politički život Crne Gore.” brišu se.

**Član 2**

Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:

**„Član 7a**

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.”

**Član 3**

Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:

**„Član 8a**

Radi promocije i zaštite manjinskih prava, podsticanja očuvanja, razvoja i izražavanja kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i podsticanja duha tolerancije i međukulturalnog dijaloga i uzajamnog poštovanja i razumijevanja, Vlada osniva javnu ustanovu, na način i pod uslovima koji su propisani zakonom kojim se uređuju ustanove kulture.

Nadzor nad radom ustanove iz stava 1 ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za ljudska i manjinska prava.”

**Član 4**

U članu 33 stav 9 briše se.

U stavu 10 riječi: „Organ državne uprave nadležan za manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo)” zamjenjuju se riječima: „organ državne uprave nadležan za ljudska i manjinska prava”.

U stavu 11 riječi: „stava 10” zamjenjuju se riječima: „stava 9”.

Dosadašnji st. 10 do 16 postaju st. 9 do 15.

**Član 5**

Poslije člana 35 dodaje se novo poglavlje koje glasi:

**„IIa FOND ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA”.**

**Član 6**

U članu 36 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„Fond ima svojstvo pravnog lica.

Aktom o osnivanju Fonda bliže se uređuju nadležnosti i način odlučivanja organa Fonda, kao i druga pitanja propisana ovim zakonom.”

## Član 7

Član 36a mijenja se i glasi:  
"Organi Fonda su upravni odbor i direktor."

## Član 8

Poslije člana 36a dodaje se 21 novi član, koji glase:

### "Član 36b

Upravni odbor je organ upravljanja Fondom.

Upravni odbor Fonda čine:

- dva predstavnika Skupštine Crne Gore;
- jedan predstavnik organa državne uprave nadležnog za ljudska i manjinska prava;
- jedan predstavnik organa državne uprave nadležnog za medije;
- jedan predstavnik Univerziteta Crne Gore;
- jedan predstavnik savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica; i

- jedan nezavisni ekspert koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima.

Članovi upravnog odbora Fonda biraju se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti birano za člana upravnog odbora najviše dva puta uzastopno.

Članove upravnog odbora Fonda bira i razrešava Skupština Crne Gore.

### Član 36c

Za člana upravnog odbora Fonda može biti izabrano lice koje ima pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Za člana upravnog odbora Fonda ne može biti izabrano lice koje je član:

- političke partije, osim predstavnika Skupštine Crne Gore;
- savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, osim predstavnika savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- nevladine organizacije čija je djelatnost, odnosno aktivnost usmjerena na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

### Član 36č

Članove upravnog odbora Fonda predlažu:

- radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinska prava - članove upravnog odbora iz člana 36b stav 2 al. 1 i 6 ovog zakona;
- organ državne uprave nadležan za ljudska i manjinska prava - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 2 ovog zakona;
- organ državne uprave nadležan za medije - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 3 ovog zakona;
- Univerzitet Crne Gore - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 4 ovog zakona; i
- savjeti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 5 ovog zakona.

Član upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 6 ovog zakona, bira se na osnovu javnog poziva, koji sprovodi predlagač iz stava 1 alineja 1 ovog člana.

Sadržaj i način objavljivanja javnog poziva iz stava 2 ovog člana, kao i način sprovođenja postupka utvrđivanja predloga kandidata propisuju se aktom iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

### Član 36c

Upravni odbor Fonda:

- donosi statut Fonda;
- usvaja programe i planove rada Fonda;
- bira direktora Fonda;
- usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;
- usvaja godišnji izvještaj o radu Fonda;
- donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- postupa kao drugostepeni organ po žalbama na odluke direktora Fonda;
- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda;
- odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju Fonda.

### Član 36d

Član upravnog odbora Fonda može biti razriješen prije isteka mandata:

- ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije;
- ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo ili drugo djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije; i
- na lični zahtjev.

U slučaju kad članu upravnog odbora Fonda prestane članstvo u upravnom odboru razrješenjem, predlagači iz člana 36c stav 1 ovog zakona, čiji je predstavnik razriješen, predložiće novog predstavnika za člana upravnog odbora, na način propisan ovim zakonom.

Način utvrđivanja razloga za razrješenje člana upravnog odbora Fonda i obavještanja Skupštine Crne Gore o tim razlozima propisuju se aktom iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

### Član 36dž

Direktora Fonda bira upravni odbor Fonda na osnovu javnog konkursa.

Direktor Fonda bira se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti izabrano za direktora Fonda najviše dva puta uzastopno.

Za direktora Fonda može biti izabrano lice koje ima VIII nivo kvalifikacije visokog obrazovanja i ima pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Za direktora Fonda ne može biti izabrano lice koje je član političke partije, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica ili nevladine organizacije čija je djelatnost, odnosno aktivnost usmjerena na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

### Član 36d

Direktor Fonda:

- predstavlja i zastupa Fond i organizuje rad i poslovanje Fonda;
- izvršava odluke upravnog odbora Fonda;
- predlaže statut Fonda, program i plan rada Fonda, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge akte Fonda;
- podnosi upravnom odboru Fonda izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;
- odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Fonda;
- donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- zaposlenima u službi Fonda obezbjeđuje redovno stručno usavršavanje za monitoring i evaluaciju projekata, u trajanju od najmanje pet dana godišnje;
- sprovodi monitoring i evaluaciju podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;

- podnosi upravnom odboru Fonda polugodišnje i godišnje izvještaje o radu Fonda, monitoringu i evaluaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;

- vrši istraživanje javnog mnjenja o rezultatima rada Fonda i potrebnim aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika;

- vrši druge poslove utvrđene statutom i aktom o osnivanju Fonda.

#### **Član 36e**

Članovi upravnog odbora i direktor Fonda ne mogu biti angažovani na realizaciji projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, finansiranih iz sredstava Fonda.

#### **Član 36f**

Statutom Fonda bliže se uređuje organizacija i način rada Fonda. Saglasnost na statut Fonda daje Skupština Crne Gore.

#### **Član 36g**

Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Budžetom Crne Gore će se za namjene iz stava 1 ovog člana opredijeliti najmanje 0,15 % od ukupnih budžetskih sredstava umanjenih za budžet državnih fondova i kapitalni budžet.

#### **Član 36h**

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, objavljuje Fond.

Javni konkurs iz stava 1 ovog člana, objavljuje se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Učesnici javnog konkursa projekte za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, mogu da predaju Fondu neposredno ili putem pošte.

Fond, u roku od osam dana od dana isteka roka za predaju projekata iz stava 1 ovog člana na javni konkurs, projekte dostavlja komisiji iz člana 36j ovog zakona.

#### **Član 36i**

Sredstva iz člana 36g ovog zakona raspoređuju se na:

- sredstva za rad Fonda; i

- sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Odluku o procentualnom učešću sredstava za rad Fonda i sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, donosi upravni odbor Fonda, na osnovu programa i planova rada Fonda, uz prethodno pribavljeno mišljenje savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Sredstva iz stava 1 alineja 2 ovog člana, raspodjeljuju se na osnovu javnog konkursa iz člana 36h ovog zakona, prema sljedećim kriterijumima:

- doprinos koji projekat daje međukulturalnoj saradnji i smanjenju etničke udaljenosti;

- promociji duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumijevanja;

- očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta svakog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice;

- kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;

- transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta; i

- stručnih i tehničkih kapaciteta podnosioca projekta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih

posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, ne mogu učestvovati nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica kojima su u toku kalendarske godine odlukom Fonda finansirana dva projekta ili jedan projekat u iznosu od 5% od ukupno opredijeljenih sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica iz stava 4 ovog člana, dostavljaju projekte na javni konkurs iz člana 36h ovog zakona, na propisanom obrascu, kao i potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost kriterijuma iz stava 3 ovog člana i propisane uslove za učešće na konkursu.

Vrednovanje projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, vrši se na propisanom obrascu.

Način vrednovanja projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, kao i izgled i sadržaj obrazaca i potrebnu dokumentaciju iz st. 6 i 7 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

### **Član 36j**

Radi vrednovanja projekata prispjelih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, na osnovu kriterijuma iz člana 36i stav 3 ovog zakona, Skupština Crne Gore bira komisiju (u daljem tekstu: komisija za vrednovanje).

Komisija za vrednovanje ima sedam članova.

Članovi komisije za vrednovanje biraju se na osnovu javnog poziva, na vrijeme od četiri godine, i isto lice može biti birano za člana komisije najviše dva puta uzastopno.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije za vrednovanje vrši Fond.

### **Član 36k**

Za člana komisije može biti izabrano lice koje ima VIII nivo kvalifikacije visokog obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, kao i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Za člana komisije za vrednovanje ne može biti izabrano lice koje je član političke partije, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica ili nevladine organizacije čija je djelatnost, odnosno aktivnost usmjerena na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

### **Član 36l**

Poziv iz člana 36j stav 3 ovog zakona, objavljuje Skupština Crne Gore na svojoj internet stranici i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Poziv iz člana 36j stav 3 ovog zakona, sadrži broj predstavnika u komisiji za vrednovanje, uslove koje treba da ispunjavaju kandidati u skladu sa članom 36k ovog zakona i dokaze o ispunjavanju uslova, kao i rok i način dostavljanja prijave.

Kandidati svoje prijave, na osnovu poziva iz stava 1 ovog člana, dostavljaju Skupštini Crne Gore neposredno ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Predlog za izbor članova komisije za vrednovanje utvrđuje radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinska prava.

### **Član 36lj**

Komisija za vrednovanje:

- utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 36i st. 4 i 5 ovog zakona;



- vrši vrednovanje projekata u skladu sa kriterijumima iz člana 36i stav 3 ovog zakona;
- utvrđuje rang listu vrednovanih projekata; i
- utvrđuje predlog za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

#### **Član 36m**

Član komisije za vrednovanje ne može biti angažovan na realizaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

#### **Član 36n**

Na osnovu predloga iz člana 36lj stav 1 alineja 4 ovog zakona, direktor Fonda donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Direktor Fonda može odlučiti da ne prihvati predlog iz člana 36lj stav 1 alineja 4 ovog zakona, zbog toga što smatra da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 36i st. 4 i 5 ovog zakona ili nije izvršeno vrednovanje projekata u skladu sa kriterijumima iz člana 36i stav 3 ovog zakona.

Obrazloženu odluku o neprihvatanju predloga iz stava 2 ovog člana, direktor Fonda dostavlja komisiji za vrednovanje.

Komisija za vrednovanje je dužna da preispita svoj predlog, uzimajući u obzir razloge koje je direktor dao u odluci iz stava 2 ovog člana, i nakon toga direktoru Fonda dostavi novi predlog odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Po prijemu predloga odluke iz stava 4 ovog člana, direktor Fonda dužan je da donese odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Na odluke iz st. 1 i 5 ovog člana, učesnici konkursa mogu podnijeti žalbu upravnom odboru Fonda, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

Odluku po žalbi upravni odbor Fonda dužan je da donese, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje žalbe.

Odluke iz st. 1 i 5 ovog člana, objavljuju se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori, u roku od tri dana od dana donošenja odluka.

#### **Član 36nj**

Stručne i administrativne poslove za potrebe Fonda vrši stručna služba Fonda.

Na zaposlene u stručnoj službi Fonda primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.

#### **Član 36o**

Pored zakonom propisane kontrole trošenja budžetskih sredstava, Fond preko ovlašćenog službenika u stručnoj službi obezbjeđuje internu kontrolu i reviziju tekućih i okončanih projekata u vezi namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava, u skladu sa zakonom kojima se uređuje oblast finansija.

#### **Član 36p**

Fond podnosi godišnji izvještaj o radu Fonda Skupštini Crne Gore, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Skupština Crne Gore može zatražiti poseban izvještaj o pitanjima iz djelokruga rada Fonda, ako se radi o pitanjima od značaja za ostvarivanje manjinskih prava i sloboda ili sprovođenju politike manjinskih prava u Crnoj Gori."

### **Član 9**

Poslije člana 42b dodaju se dva nova člana koji glase:

#### **„Član 42c**

Podzakonski akt iz člana 36i stav 8 ovog zakona, donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Član 42č**

Odluka o osnivanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina („Službeni list RCG”, br. 38/01 i 27/07 i „Službeni list CG”, broj 3/10) uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

### **Član 10**

Poslije člana 44 dodaju se pet novih članova koji glase:

#### **„Član 44a**

Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu i ostavriavanje manjinskih prava („Službeni list CG”, br. 13/08 i 64/11), uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Član 44b**

Izbor upravnog odbora Fonda, u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u roku od 90 dana od dana usklađivanja akta iz člana 44a ovog zakona.

#### **Član 44c**

Izbor direktora Fonda izvršiće se u roku od 90 dana od dana izbora upravnog odbora Fonda.

#### **Član 44č**

Upravni odbor i direktor Fonda izabrani prije stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom do izbora upravnog odbora i direktora Fonda u skladu sa ovim zakonom.

#### **Član 44ć**

Članovi komisije za vrednovanje izabraće se u roku od 90 dana od izbora upravnog odbora Fonda.“

### **Član 11**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuje način ostvarivanja posebnih manjinskih prava.

### **II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Zakon o manjinskim pravima i slobodama donešen je 2006.godine, sa ciljem da uredi oblast posebnih - manjinskih prava i sloboda. U međuvremenu, bitne okolnosti vezane za društvene promjene i promjenu državno-pravnog statusa Crne Gore uslovile su donošenje novog ustavnog akta i taksativno određenje posebnih prava i sloboda manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika (čl.79 i 80 Ustava Crne Gore).

Prije stupanja na snagu Ustava Crne Gore, odlukom Ustavnog suda Crne Gore U.br.53/06 od 11. jula, 2006. godine stavljene su van snage odredbe čl. 23 i 24 ovog Zakona, sa obrazloženjem da se tim odredbama narušava princip jednakosti u ostvarivanju manjinskih prava i sloboda, te princip jednakosti u ostvarivanju biračkog prava, kao jednog od temeljnih ljudskih prava i sloboda. Posljednjim novelama izbornog zakonodavstva ova oblast je uređena posebnim zakonom, kao što su i neke druge oblasti uređene posebnim zakonima.

Važeći Zakon o manjinskim pravima i slobodama ima hijerarhijski istu pravnu snagu kao i ostali zakonodavni akti (nije zakon više pravne snage), te ne može derogirati odredbe posebnih zakona kojima se uređuju prava i obaveze građana Crne Gore, uključujući i ona koja pripadaju manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama.

Iz takvog normativnog ograničenja, osnovni razlozi donošenja ovog zakona usmjereni su ka intervenciji u dijelu institucionalne podrške ostvarivanju manjinskih prava i sloboda, transparentnosti i efikasnosti procedura kojima se vrši raspodjela sredstava za realizaciju projekata namijenjenih aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, kao i preciziranje statusa savjeta u odnosu na načela vršenja nadzora nad njihovim radom u svojstvu *sui generis* tijela sa svojstvom pravnog lica i autonomijom u svom radu.

Osnovni pravci reforme Fonda za manjine su fokusirani na sprječavanje objektivno mogućeg konflikta interesa, uvođenje dvostepenosti kod odlučivanja o projektima koji se finansiraju iz sredstava

Fonda i razdvajanje upravljačke od poslovodne funkcije u samom Fondu. Takav pristup je zasnovan i na određenim manjkavostima koje su uočene od strane državnih institucija koje vrše kontrolu utroška budžetskih sredstava (Državna revizorska institucija), kao i manama u pogledu izvještavanja o određenim aspektima poslovanja Fonda.

Pored navedenog, status savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kao posebnih potrošačkih jedinica budžeta, uslovljava potrebu razdvajanja odgovornosti i nadzora nad njihovim radom, obzirom da vrše posebnu društvenu funkciju zasnovanu na parlamentarnom zakonodavnom uređenju, samostalnom organizovanju, djelovanju, načinu rada i odgovornošću za zakonito poslovanje kao i sva druga pravna lica u skladu sa zakonom.

Iz takvog opredjeljenja proizašlo je nekoliko alternativnih rješenja u ovom Nacrtu zakona, sa ciljem da se i kroz javnu raspravu dođe do odgovarajućeg i prihvatljivog modela, koji bi bio u funkciji ostvarivanja manjinskih prava i sloboda, a istovremeno zaštitio sve učesnike u postupku prijave projekata i selekcije za njihovo finansiranje sa aspekta objektivnosti i sprečavanja konflikta interesa.

### **III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EU I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA**

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama je usaglašen sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i drugim dokumentima donijetim pod okriljem Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope, a posebno:

Univerzalnom deklaracijom o pravima čovjeka;

Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine,

Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. godine;

Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. godine;

Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. i Protokolom broj 12 uz Konvenciju iz 2000. godine; i

Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope iz 1995. godine.

Takođe, principi na kojima se temelji ovaj zakon imaju za cilj implementaciju principa ne-diskriminacije sadržanu u članu 21 Povelje o fundamentalnim pravima EU prema kojoj je zabranjena svaka diskriminacija po osnovu pola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog porijekla, genetskih karakteristika, jezika, vjeroispovjesti ili uvjerenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovnog stanja, rođenja, invalidnosti, starosne dobi ili seksualne

orijentacije.

#### **IV OBJAŠNENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

Članom 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Službeni list RCG“, br.31/06, 51/06 i 38/07 „Službeni list CG“, br. 2/11) predviđeno je da u članu 7 stav 3 poslije riječi „aktivnosti“ stavlja se tačka, a riječi: „kao i što veću integraciju Roma u društveni i politički život Crne Gore.“ brišu se.

Članom 2 predloga Zakona ustanovljen je novi član 7a kojim se propisuje da izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Članom 3 predloga Zakona ustanovljen je novi član „član 8a“ kojim je propisano da radi podsticanja očuvanja, razvoja i izražavanja kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, Vlada može osnovati javnu ustanovu na način i pod uslovima koji su propisani zakonom kojim se uređuju ustanove kulture.

Članom 4 predloga Zakona predviđeno je brisanje stava 9 iz člana 33. U stavu 10 riječi: Organ državne uprave nadležan za manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo) zamjenjuje se riječima: „organ državne uprave nadležan za ljudska i manjinska prava“. U stavu 11 riječi: „stava 10“ zamenjuju se riječima: „stava 9“ a dosadašnji st. 10 do 16 postaju st. 9 do 15.

Članom 5 poslije člana 35 dodaje se novo poglavlje koje glasi: „IIa FOND ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA“.

Članom 6 član 36 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase: „Fond ima svojstvo pravnog lica. Aktom o osnivanju Fonda bliže se uređuju nadležnost i način odlučivanja organa Fonda kao i druga pitanja propisana ovim zakonom.“

Članom 7 član 36a mijenja se i glasi: „Organi Fonda su upravni odbor i direktor.“

Članom 8 predloga Zakona poslije člana 36a dodaje se 21 novih članova: Član 36b, Član 36c, Član 36č, Član 36ć, Član 36d, Član 36dž, Član 36đ, Član 36e, Član 36f, Član 36g, Član 36h, Član 36i, Član 36j, Član 36k, Član 36l, Član 36lj, Član 36m, Član 36n, Član 36nj, Član 36o i 36p kojim se bliže uređuje funkcionisanje i rad Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Član 9 predloga Zakona poslije člana 42b dodaju se dva nova člana 42c i 42č kojima se propisuju rokovi za uskladjivanje podzakonskih akata.

Član 10 poslije člana 44 dodaje se pet novih članova 44a, Član 44b, Član 44c, Član 44č i Član 44ć.

Članom 11 predloga Zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

## **V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za potrebe sprovođenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama ne treba obezbjeđivati posebna sredstva u Budžetu.

## **VI RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO SKRAĆENOM POSTUPKU**

Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 19 – Socijalna zaštita i zapošljavanje i Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, predviđeno je donošenje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama do kraja II kvartala 2015. godine.

Imajući u vidu obavezu ispunjenja rokova iz gore navedenih akcionih planova, kao i potrebe usklađivanja pomenutog Predloga zakona sa evropskim pravom i međunarodnim ugovorima i konvencijama, neophodno je da se ovaj zakon donese po skraćenom postupku.

**PREDLOG ZAKLJUČAKA:**

3. Vlada Crne Gore, na sjednici od \_\_\_\_\_ 2015. godine, razmotrila je i utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i zaključila da se Predlog zakona uputi Skupštini Crne Gore na donošenje po skraćenom postupku iz razloga navedenih u obrazloženju Predloga zakona.
4. Za predstavnike Vlade Crne Gore koji će učestvovati u radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, određuju se dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava i Leon Gjokaj, generalni direktor Direktorata za unapredjenje i zaštitu manjinskih prava.



*Crna Gora*  
*Sekretarijat za zakonodavstvo*

Crna Gora  
 MINISTARSTVO ZA LJUDSKA  
 I MANJINSKA PRAVA  
 PODGORICA

Priloga:	Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
18. 6. 15.	03	023	205	15-4

Broj: 02-156/3  
 Podgorica, 19. marta 2015. godine

**MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA**  
 -gospodinu dr Sundu Numanoviću, ministru-

PODGORICA

Na PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
 ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA, koji je  
 dostavljen nakon usklađivanja sa komentarima Evropske komisije  
 (konceptualno u značajnoj mjeri izmijenjen u odnosu na Predlog zakona na  
 koji je Sekretarijat za zakonodavstvo dao mišljenje 4. novembra 2014.  
 godine), iz okvira nadležnosti Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da  
 su primjedbe i sugestije ovog organa, u neposrednoj suradnji sa  
 predstavnicima obradivača 23. februara, 6. i 19. marta 2015. godine,  
 ugrađene u predloženi tekst zakona



SEKRETAR  
 Sunda Numanović

Vuka Karadžića broj 3 81000 Podgorica  
 Tel.: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592  
 e-mail: szz@szz.gov.me





Crna Gora  
Ministarstvo kulture

28.10.14

01-2548/14

Br. 01-193/2  
Datum: 28.10.2014.

**MINISTARSTVO ZA Ljudska I MANJINSKA PRAVA**  
ministra dr. Saada Numunovića

**Predmet:** Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

Ministarstvo kulture nema primjedbi na dostavljeni Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

Cijenimo da će se predloženim rješenjima obezbijediti doprinos očuvanju i razvoju multikulturalnih vrijednosti Crne Gore, ali i neophodna transparentnost i mogućnost kontrole korišćenja sredstava državnog budžeta

S poštovanjem,

**MINISTARSTVO KULTURE**  
Za ministra

Duško Marković

TEL: +382 20 273 571 FAX: +382 20 273 572 E-mail: [sekretar.kultura@mkn.gov.me](mailto:sekretar.kultura@mkn.gov.me)



*Crna Gora*  
*Ministarstvo prosvjete*

N. O. 14  
01-2542/14-3

Broj: 01-4788/2  
Podgorica, 14. oktobar 2014. godine

**MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA**  
Gospodin Dr Suad Numanović, ministar

Podgorica

Poštovani gospodine NUMANOVIĆU,

U vezi sa Vašim aktom broj: 01-2542/14 od 9 oktobra 2014. godine za davanje mišljenja u sferi naše nadležnosti na tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, obavještavamo Vas da nemamo primjedbi.

SEKRETAR

Suad NUMANOVIĆ

---

Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica  
TEL: (+382) 20 410 100; FAX: (+382) 20 410 101  
Web: www.mps.gov.me, E-mail: mps@mps.gov.me



CRNA GORA  
MINISTARSTVO PRAVDE

LJUDSKA

14.10.14

01-2542/14-2

Broj: 03-16292/14  
Podgorica, 10. oktobar 2014. godine

**MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA**

**PODGORICA**

***PREDMET: Mišljenje na tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama***

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama*, koji je dostavljen aktom broj: 01-2542/14 od 9. oktobra 2014. godine i s tim u vezi obavještavamo vas da, u okviru nadležnosti ovog ministarstva, nemamo primjedbi.

**MINISTAR,**  
Duško Marković

FROM : SEKR. ZA ZAKOND. PODGORICA

FAX NO. : +382 81 231 592

05 Nov. 2014 10:35AM P1



*Crna Gora*  
*Sekretarijat za zakonodavstvo*

Broj: 02-832  
Podgorica, 4. novembra 2014. godine

**MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA**

**PODGORICA**

Na dostavljeni tekst PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije ovog Sekretarijata, u neposrednoj saradnji sa predstavnicima obrađivača, ugrađene u predloženi tekst zakona.

Napominjemo da je u odnosu na čl. 36h, 36i i 36lj Predloga zakona neophodno pribaviti mišljenje Ministarstva finansija.



SEKRETAR  
*Dušan Janković*



MINISTARSTVO ZA Ljudska I MANJINSKA PRAVA  
 4.11.14  
 01-2542/14-6

CRNA GORA  
 VLADA CRNE GORE  
**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
 Broj: 01-011/14-50395/2  
 Podgorica, 4.11. 2014. godine

**MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA**  
 -Gospodinu dr Suadu Numanoviću, ministru-

**PODGORICA**  
 Rimski trg bb

Veza: Vaš akt broj 01-2542/14 od 09 oktobra 2014. godine

Poštovani gospodine Numanoviću,

Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom Vašeg dopisa, razmotrilo je Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o manjinskim pravima i slobodama i, sa aspekta nadležnosti Ministarstva, nema primjedbi i sugestija.

S poštovanjem,



MINISTAR  
 Dr Rade KONJEVIĆ

CRNA GORA  
 Bul. Sv. Petra Cetinjskog 22, 81000 Podgorica  
 Tel:+382 20 241 590, fax:+382 20 246 779, e-mail: kabinet@mup.gov.me  
[www.mup.gov.me](http://www.mup.gov.me)



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA

28-10-14  
01-2542/14-5

Broj: 01-11459/1

Podgorica, 23. oktobar 2014. godine

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

- n/r ministra, gospodina Suada Numanovića -

Poštovani gospodine Numanović,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 01-2542/14, od 09. oktobra 2014. godine, kojim se traži mišljenje na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi

Uvidom u izvještaj o analizi procjene fiskalnog uticaja utvrđeno je da za sprovođenje dostavljenog Zakona, potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u iznosu od 0,05% iz Budžeta Crne Gore

Navedena sredstva bi shodno članu 36f Predloga bila predviđena Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u iznosu od 0,20% od ukupnih budžetskih sredstava umanjениh za budžet državnih fondova i kapitalni budžet

Dosadašnjom Odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl. list Crne Gore“, br. 13/08, 64/11 od 29.12.2011) sredstva Fondu su opredjeljivana najmanje u iznosu od 0,15% od ukupnih budžetskih sredstava umanjениh za budžet državnih fondova i kapitalni budžet.

Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je definisan srednjoročni budžetski okvir i predviđeno uvođenje ograničenja budžetske potrošnje. Shodno članu 20, navedenog Zakona, „Planiranje i izvršenje budžeta vrši se u skladu sa sledećim kriterijumima:


- 1) Budžetski gotovinski deficit opšteg nivoa države neće biti veći od 3% BDP-a po tržišnim cijenama;
- 2) Javni dug neće biti veći od 60% BDP-a po tržišnim cijenama“

81000 Podgorica, ul. Stanka Dragojevića br. 2  
tel: +382 20 242 835; fax: +382 20 224 450; e-mail: mf@mif.gov.me

S obzirom da još nije došlo do balansirano**g** budžeta a da je došlo do značajnog povećanja državnog duga oko 60% i to bez zaduživanja za izgradnju autoputa, u cilju dalje konsolidacije javnih finansija, Ministarstvo finansija smatra da procenat izdvajanja od 0,15%, predviđen dosadašnjom Odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, treba da ostane na tom nivou

S poštovanjem.

 **MINISTAR**  
dr Radeje Žugič



Kabinet Zaštitnika 020/241-642  
Savjetnici 020/225-395  
Centrala 020/225-395  
Fax: 020/241-642  
E-mail: ombudsman@t-com.me  
www.ombudsman.co.me

CRNA GORA  
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA  
PODGORICA

8-12-14	
01-2542/14-8	

## MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

- G-dinu Suadu Numanoviću, Ministru -

PODGORICA

Postupajući u okviru nadležnosti propisanih čl. 18 i 21 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Službeni list CG", broj 42/11 i 32/14) - da se bavi opštim pitanjima od značaja za zaštitu i unaprjeđenje ljudskih prava i sloboda, da inicira donošenje ili izmjenu zakona ili drugih propisa radi usklađivanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i daje mišljenje na predlog zakona ili drugih propisa, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore daje

### M i š l j e n j e

na

*Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama*

Ustavom Crne Gore, članom 16, određeno je da se Zakonom u skladu sa Ustavom, uređuju: način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje; način ostvarivanja posebnih manjinskih prava; način osnivanja, organizacija i nadležnost organa vlasti i postupak pred tim organima, ako je, to neophodno za njihovo funkcionisanje; sistem lokalne samouprave; druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

Zakonom o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list RCG", br. 31/06, 38/07 i "Službeni list CG", br 2/11 i 8/11) uređuje se zaštita ljudskih prava i sloboda manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama, odnosno njihovim pripadnicima



Odredbama člana 33, st 1 i 2 Zakona, propisano je da manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica i njihovi pripadnici, u cilju očuvanja svog ukupnog nacionalnog identiteta i unaprjeđenja svojih sloboda i prava, mogu osnovati savjet tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice i da manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica može osnovati samo jedan savjet.

Odredbama st. 4, 5, 7 i 10 ovog člana Zakona propisano je da savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima najmanje 17 članova, da savjet čine članovi po funkciji: poslanici i članovi Vlade iz reda odnosno manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, predsjednici opština, predsjednici gradskih opština, predsjednici skupština opština, predsjednici skupština gradskih opština, predsjednici stranaka zastupljenih u Skupštini Crne Gore, skupštini opštine, skupštini gradske opštine, iz reda odnosno manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, da se ostali članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju tajnim glasanjem, na elektorskoj skupštini tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice i da na elektorskoj skupštini ne mogu učestvovati lica iz stava 5 ovog člana (navedeni članovi po funkciji) i članovi organa političkih partija.

Polazeći od Ustavnog određenja da se zakonom u skladu sa Ustavom, uređuju način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje i način ostvarivanja posebnih manjinskih prava, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je mišljenja da je Predlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama neophodno unaprijediti odredbe Zakona o manjinskim pravima i slobodama u smislu ostvarivanja osnovne svrhe osnivanja savjeta kao pravnog lica, a u cilju očuvanja nacionalnog identiteta i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u skladu sa Ustavom Crne Gore i međunarodnim dokumentima

U tom smislu, Zaštitnik podsjeća na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list RCG", br 31/06, 38/07 i "Službeni list CG", br 2/11 i 8/11), koju je u skladu sa odredbom člana 18 stav 1 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Službeni list CG", broj 42/11), podnio Vladi Crne Gore, aktom broj: 03-276/13, od 16.05. 2013. godine.


Sugestije sadržane u ovoj inicijativi u osnovi su ugrađene u tekst Predloga Zakona u dijelu koji se odnosi na fond za ostvarivanje i zaštitu manjinskih prava. Međutim, odredbe Zakona koje se odnose na sastav i broj članova nacionalnih savjeta po funkciji koji se biraju po automatizmu nijesu unaprijedene

S tim u Vezi, smatramo da je neophodno preispitati odredbe člana 33 Zakona koje se odnose na sastav i broj članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice po funkciji koji se biraju po automatizmu, jer ovakav način izbora nije slobodan i neposredan i daje primat predstavnicima javne vlasti iz sastava političkih partija, nasuprot primjeni opšteg principa jednakosti i transparentnosti na opštim slobodnim i neposrednim izborima u okviru manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Zakonom treba obezbijediti da opšti, slobodni i neposredni izbori za sastav nacionalnih savjeta doprinesu jačanju njihovih kadrovskih sastava, naročito od strane kulturnih, stručnih i naučnih stvaralaca pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i izgradnji povjerenja sa organima javne vlasti, bez političkog uticaja, u cilju očuvanja njihovog nacionalnog identiteta i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore



Sučko Baković

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MZLJMP- IU/PZ/15/01
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on amendments to the Law on Minority Rights and Freedoms	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo za ljudska i manjinska prava	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Leon Gjokaj +382 69 318 000 <a href="mailto:leon.gjokaj@mmp.gov.me">leon.gjokaj@mmp.gov.me</a>	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Leon Gjokaj +382 69 318 000 <a href="mailto:leon.gjokaj@mmp.gov.me">leon.gjokaj@mmp.gov.me</a>	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo za ljudska i manjinska prava	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava I, Opšti principi, čl. 2 i 5		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 72, stav 2		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2015-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	19: Socijalna politika i zapošljavanje, 2. Planovi i potrebe, 2.2. Zakonodavni okvir, F) Antidiskriminacija i jednake mogućnosti 23: Pravosuđe i temeljna prava, 2. Planovi i potrebe, 2.2. Zakonodavni okvir, C) Temeljna prava	
- Rok za donošenje propisa	I kvartal 2015	
- Napomena	Razlog za kašnjenje je međuresorsko usklađivanje i slanje propisa Evropskoj komisiji.	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		

<p>UEU, Glava I, Zajedničke odredbe, članovi 2, 3 i 6 / TEU, TITLE I, Common Provisions, Articles 2, 3 and 6</p> <p><b>Potpuno usklađeno/fully harmonized</b></p> <p>UFEU, Dio prvi, Načela, Glava II, Odredbe opšte primjene, član 10 i Dio drugi, Zabrana diskriminacije i status građanina unije, član 19 / TFEU, Part one, Principles, Title II, Provisions having general application, Article 10, Part Two, Non-Discrimination and Citizenship of the Union, Article 19</p> <p><b>Potpuno usklađeno/fully harmonized</b></p> <p>Povelja o temeljnim pravima Evropske unije (2010/c 83/02) - Glava III Jednakost, član 21, Nediskriminacija i Glava VII, Opšte odredbe o tumačenju povelje, Član 53, Nivo zaštite / Charter on Fundamental Rights of the European Union (2010/c 83/02), Title III, Equality, Article 21, Non-discrimination, Title VII, General Provisions Governing the Interpretation and Application of the Charter, Article 53, Level of protection</p> <p><b>Potpuno usklađeno/fully harmonized</b></p>	
<p>b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije</p>	
<p><b>32000L0043</b></p> <p>Direktiva Savjeta 2000/43/EZ od 29. juna 2000. o primjeni načela ravnopravnosti lica bez obzira na njihovo rasno ili etničko porijeklo / Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (OJ L 180, 19.7.2000)</p> <p><b>Potpuno usklađeno/fully harmonized</b></p>	
<p>c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije</p>	
<p>Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.</p>	
<p>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</p>	
<p>/</p>	
<p>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</p>	
<p>/</p>	
<p>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope, 1995</li> <li>- Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, 1992</li> <li>- Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, 1951 i Protokolom br. 12 uz Konvenciju, 2000</li> <li>- Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, 1948</li> <li>- UN međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 1966</li> <li>- UN Konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, 1965</li> <li>- UN Deklaracija o pravima pripadnika nacionalnih, etničkih, vjerskih i jezičkih manjina, 1992</li> <li>- Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, 1966</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities, 1995</li> <li>- The European Charter for Regional or Minority Languages, 1992</li> <li>- European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1951 and Protocol No. 12 to the Convention, 2000</li> <li>- Universal Declaration of Human Rights, 1948</li> <li>- UN International Covenant on Civil and Political Rights, 1966</li> <li>- UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965</li> <li>- UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 1992</li> <li>- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966</li> </ul>
<p>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</p>	
<p>Navedeni izvori prava Evropske unije i međunarodnog prava prevedeni su na hrvatski jezik.</p>	
<p>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</p>	
<p>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama preveden je na engleski jezik.</p>	
<p>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</p>	

U izradu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
MINISTAR Dr Suad Numanović, s.r.	MINISTAR Dr Igor Lukšić, s.r.
Datum: 07. 05. 2015. godine	Datum: 07. 05. 2015. godine

**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MZLIMP-TU/PZ/15/01		MZLIMP-IU/PZ/15/01		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva Savjeta 2000/43/EZ od 29. juna 2000. o primjeni načela ravnopravnosti lica bez obzira na njihovo rasno ili etničko porijeklo - 32000L0043 2012/C 326/02 Povelja o temeljnim pravima Evropske unije / Charter on Fundamental Rights of European Union				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama		Proposal Law on Amendments to the Law on Minority Rights and Freedoms		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2000/43/EZ				
<p><b>Član 1.</b> <b>Svrha</b></p> <p>Svrha ove direktive je postavljanje okvira za borbu protiv diskriminacije na osnovu rasnog ili etničkog porijekla, sa ciljem da u državama članicama počne da važi princip jednakog tretmana.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Potpuno usklađeno članom 17 Zakona o zabrani diskriminacije (SL. list CG, br. 46/10 i 18/14)	
<p><b>Član 2.</b> <b>Pojam diskriminacije</b></p> <p>1. U svrhu ove direktive, princip jednakog tretmana znači da ne postoji nikakav posredan ili neposredan oblik diskriminacije</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 2 i 7 Zakona o

<p>zasnovane na rasnom ili etničkom porijeklu.</p> <p>2. U svrhu stava 1:</p> <p>(a) smatra se da neposredna diskriminacija postoji u slučaju kada se jedna osoba tretira, kada je bila tretirana ili bi se u sličnoj situaciji tretirala nepovoljnije od druge osobe po osnovu svog rasnog ili etničkog porijekla;</p> <p>(b) smatra se da posredna diskriminacija postoji u slučaju u kome naizgled neutralna odredba, kriterijum ili praksa stavljaju lica određenog rasnog ili etničkog porijekla u naročito nepovoljan položaj u poređenju sa drugim osobama, osim ukoliko ta odredba, kriterijum ili praksa nisu objektivno opravdani legitimnim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja se smatraju prikladnim i neophodnim.</p> <p>3. Uznemiravanje se smatra diskriminacijom u smislu stava 1. kada dođe do neželjenog ponašanja koje se zasniva na nečijem rasnom ili etničkom porijeklu, a sa ciljem ili posljedicom da se povrijedi dostojanstvo određene osobe ili stvori atmosfera zastrašivanja, neprijateljstva, sramoćenja, ponižavanja ili vrijeđanja. U ovom kontekstu, pojam uznemiravanja se može definisati u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i praksom država članica.</p> <p>4. Navođenje na diskriminaciju protiv određenih osoba na osnovu njihovog rasnog ili etničkog porijekla smatra se diskriminacijom u smislu stava 1.</p>			<p>zabrani diskriminacije (SL. list CG, br. 46/10 i 18/14)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 3.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Oblast primene</b></p> <p>1. U okviru ograničenja nadležnosti koja su prenijeta na Zajednicu, ova direktiva se primjenjuje na sva lica, i u javnom i u privatnom sektoru, uključujući i javne organe, u vezi sa:</p> <p>(a) uslovima za pristup zaposlenju, samozaposlenju i profesiji, što obuhvata i kriterijume za izbor i uslove za regrutovanje kadrova u svakoj djelatnosti i na svim nivoima profesionalne hijerarhije, računajući i unaprjeđenja;</p> <p>(b) pristupom svim vrstama i svim nivoima profesionalne orijentacije, stručnog usavršavanja, naprednog stručnog usavršavanja i ponovne obuke, uključujući i praktično radno iskustvo;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je predmet regulisanja drugih propisa</p>	

<p>(v) zapošljavanjem i uslovima rada, uključujući otpuštanje i plaćanje;</p> <p>(g) članstvom i angažovanjem u organizaciji radnika ili poslodavaca odnosno svakoj drugoj organizaciji čiji članovi obavljaju određenu profesiju, što obuhvata i pogodnosti koje te organizacije obezbeđuju;</p> <p>(d) socijalnom zaštitom, što obuhvata i socijalnu sigurnost i zdravstvenu zaštitu;</p> <p>(đ) socijalnim povlasticama;</p> <p>(e) obrazovanjem;</p> <p>(ž) pristupom i snabdijevanjem dobrima i uslugama dostupnim javnosti, uključujući i smještaj.</p> <p>2. Ova direktiva ne obuhvata različit tretman zasnovan na državljanstvu i ne dovodi u pitanje odredbe i uslove koji se odnose na ulazak državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva na teritoriju država članica i na njihov boravak na toj teritoriji niti bilo kakav tretman koji proizilazi iz pravnog statusa državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 4.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Suštinski i odlučujući zahtevi profesije</b></p> <p>I pred člana 2. stavovi 1. i 2, države članice mogu predvidjeti da razlike u tretmanu zasnovane na karakteristikama vezanim za rasno ili etničko porijeklo ne podrazumijevaju diskriminaciju ako, usljed prirode pojedinih profesionalnih djelatnosti ili konteksta u kome se one odvijaju, takve karakteristike predstavljaju suštinski i odlučujući zahtjev profesije i pod uslovom da je cilj ovih djelatnosti legitiman, a sam zahtev srazmjeran.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 5.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pozitivna akcija</b></p> <p>U cilju obezbjeđivanja potpune jednakosti u praksi, princip jednakog tretmana ne sprječava nijednu državu članicu da održava ili usvaja posebne mjere kojima se sprječava ili kompenzuje nepovoljan položaj povezan sa nečijim rasnim ili etničkim porijeklom.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 3</b></p> <p>Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>„ Član 8a</b></p> <p>Radi podsticanja očuvanja, razvoja i izražavanja kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, Vlada osniva javnu ustanovu, na način i pod uslovima koji su propisani zakonom kojim se uređuju ustanove kulture.</p> <p>Nadzor nad radom ustanove iz stava 1 ovog člana vrši</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno i članom 5 Zakona o zabraní diskriminacije (SL. list CG, br. 46/10 i 18/14)</p>	



	<p>organ državne uprave nadležan za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo).“</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 8</b></p> <p>Poslije člana 36a dodaje se 21 novih članova koji glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Član 36b</b></p> <p>Upravni odbor je organ upravljanja Fondom. Upravni odbor Fonda čine:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-dva predstavnika Skupštine Crne Gore;</li><li>-jedan predstavnik Ministarstva;</li><li>-jedan predstavnik Univerziteta Crne Gore (u daljem tekstu: Univerzitet);</li><li>-jedan predstavnik savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica;</li><li>-jedan nezavisni ekspert koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima; i</li><li>- jedan predstavnik medija.</li></ul> <p>Mandat članova Upravnog odbora Fonda traje četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta uzastopno. Članove Upravnog odbora Fonda bira i razrešava Skupština Crne Gore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36c</b></p> <p>Za člana Upravnog odbora Fonda može biti izabrano lice koje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-nije član političke partije (osim predstavnika Skupštine Crne Gore), savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica (osim predstavnika savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica), nevladine organizacije ili drugog pravnog lica koje ima interes u Fondu; i</li><li>- ima pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, pisanja, realizacije ili evaluacije projekata.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Član 36d</b></p> <p>Članove upravnog odbora Fonda predlažu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinska prava iz člana 36b stav 2 al. 1, 5 i 6 ovog zakona:</li></ul>			
--	---	--	--	--

		<p>- Ministarstvo člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 2 ovog zakona;</p> <p>- Univerzitet člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 3; i</p> <p>-savjeti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 4.</p> <p>Članovi upravnog odbora iz člana 36b stav 2 al. 5 i 6 ovog zakona biraju se po osnovu javnog poziva koji sprovodi predlagač iz stava 1 alineja 1 ovog člana.</p> <p>Sadržaj i način objavljivanja javnog poziva, kao i način sprovođenja postupka utvrđivanja predloga kandidata propisuje se aktom o osnivanju Fonda iz člana 36 stav 3 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36e</b></p> <p>Upravni odbor Fonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-donosi statut Fonda;</li> <li>-usvaja programe i planove rada Fonda;</li> <li>-bira direktora Fonda;</li> <li>-usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;</li> <li>-usvaja godišnji izvještaj o radu Fonda;</li> <li>-donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;</li> <li>-postupa kao drugostepeni organ po žalbama na odluke direktora Fonda;</li> <li>-donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda; i</li> <li>-odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Član 36f</b></p> <p>Član upravnog odbora Fonda može biti razriješen prije isteka mandata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije;</li> <li>-ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

	<p>funkcije: i</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na lični zahtjev.</li> </ul> <p>Način utvrđivanja razloga za razrešenje i obavještanje Skupštine o tim razlozima propisuje se aktom o osnivanju Fonda iz člana 36 stav 3 ovog zakona.</p> <p>U slučaju kad članu upravnog odbora Fonda prestane članstvo u upravnom odboru razrješenjem, predlagači iz člana 36d stav 1 al. 1,2,3 i 4 ovog zakona, čiji je predstavnik razriješen, predložiće novog predstavnika za člana upravnog odbora, na način propisan ovim zakonom.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36g</b></p> <p>Direktora Fonda bira upravni odbor Fonda na osnovu javnog konkursa.</p> <p>Direktor Fonda bira se na četiri godine i može biti izabran najviše dva puta uzastopno.</p> <p>Za direktora Fonda može biti izabrano lice koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nije član političke partije, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, nevladine organizacije ili drugog pravnog lica koje ima interesa u Fondu; i</li> <li>-ima VII1 nivo kvalifikacije visokog obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, pisanja, realizacije ili evaluacije projekata.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Član 36h</b></p> <p>Direktor Fonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-predstavlja i zastupa Fond, organizuje rad i poslovanje Fonda; <span style="float: right;">-izvršava</span></li> </ul> <p>odluke upravnog odbora Fonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-predlaže statut Fonda, program i plan rada Fonda, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge akte Fonda;</li> <li>-podnosi finansijski izvještaj i završni račun;</li> <li>-odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Fonda;</li> <li>-donosi odluku o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;</li> <li>- zaposlenima u službi Fonda obezbjeđuje redovno</li> </ul>			
--	---	--	--	--

	<p>stručno usavršavanje za monitoring i evaluaciju projekata, u trajanju od najmanje pet dana godišnje;</p> <p>-sprovodi monitoring i evaluaciju podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;</p> <p>-podnosi polugodišnje i godišnje izvještaje upravnom odboru Fonda o radu Fonda, monitoringu i evaluaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;</p> <p>-vrši istraživanje javnog mnjenja o rezultatima rada Fonda i potrebnim aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika; i</p> <p>-vrši i druge poslove utvrđene statutom Fonda.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36i</b></p> <p>Članovi upravnog odbora i direktor Fonda ne mogu biti angažovani na realizaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36j</b></p> <p>Statutom Fonda bliže se uređuje organizacija i način rada Fonda.</p> <p>Saglasnost na statut Fonda daje Skupština Crne Gore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36k</b></p> <p>Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.</p> <p>Budžetom Crne Gore će se za namjene iz stava 1 ovog člana opredijeliti najmanje 0,15 % od ukupnih budžetskih sredstava umanjениh za budžet državnih fondova i kapitalni budžet.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36l</b></p> <p>Javni konkurs za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona objavljuje Fond.</p> <p>Javni konkurs iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.</p>			
--	--	--	--	--

Učesnici javnog konkursa projekte za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona predaju Fondu neposredno ili putem pošte. Stručna služba Fonda u roku od osam dana od dana protoka roka trajanja javnog konkursa, projekte iz stava 3 ovog člana, dostavljaju komisiji za vrednovanje iz člana 36n ovog zakona.

#### Član 36m

Sredstva iz člana 36k ovog Zakona raspoređuju se na:

- sredstva za rad Fonda; i
- sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Odluku o procentualnom učešću sredstava za rad Fonda i sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, donosi upravni odbor Fonda, na osnovu programa i planova rada Fonda, uz prethodno pribavljeno mišljenje savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Sredstva iz stava 1 alineja 2 ovog člana, raspodjeljuju se na osnovu javnog konkursa, kao i sljedećih kriterijuma:

- doprinos koji projekat daje međukulturalnoj saradnji i smanjenju etničke udaljenosti;
- promociji duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumijevanja;
- očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta svakog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice;
- kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;
- transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta; i
- stručnih i tehničkih kapaciteta podnosioca projekta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti,

		<p>odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.</p> <p>Na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, ne mogu učestvovati nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica kojima su u toku kalendarske godine odlukom Fonda finansirana dva projekta ili jedan projekat u iznosu od pet posto od ukupno opredijeljenih sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona. Nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica iz stava 4 ovog člana dostavljaju projekte na javni konkurs za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana na propisanom obrascu, kao i potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost kriterijuma iz stava 3 ovog člana i uslova iz stava 5 ovog člana.</p> <p>Vrednovanje projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana vrši se na propisanom obrascu.</p> <p>Način vrednovanja projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, kao i izgled i sadržaj obrasca i potrebnu dokumentaciju iz st. 6 i 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36n</b></p> <p>Radi vrednovanja projekata prispjelih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, na osnovu kriterijuma iz člana 36m stav 3 ovog zakona, Skupština bira komisiju (u daljem tekstu: komisija za vrednovanje). Komisija iz stava 1 ovog člana ima sedam članova.</p> <p>Članovi komisije biraju se na osnovu javnog poziva.</p> <p>Mandat članova komisije za vrednovanje traje četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta uzastopno.</p> <p>Administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije za</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>vrednovanje vrši stručna služba Fonda.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36o</b></p> <p>Za člana komisije može biti izabrano lice koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nije član političke partije, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, nevladine organizacije ili drugog pravnog lica koje ima interesa u Fondu, u poslednje dvije godine;</li> <li>-ima VII1 nivo kvalifikacije visokog obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, pisanja, realizacije ili evaluacije projekata.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Član 36p</b></p> <p>Poziv iz člana 36n stav 3 ovog zakona objavljuje Skupština Crne Gore na svojoj internet stranici i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.</p> <p>Poziv iz stava 1 ovog člana sadrži broj predstavnika u komisiji za vrednovanje iz člana 36n stav 2, uslove koje treba da ispunjavaju kandidati u smislu člana 36o ovog zakona i dokaze o ispunjenju uslova, kao i rok i način dostavljanja prijave.</p> <p>Kandidati svoje prijave, po osnovu poziva iz stava 1 ovog člana, dostavljaju Skupštini Crne Gore neposredno ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.</p> <p>Izbor prijavljenih kandidata vrši radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinaska prava.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36r</b></p> <p>Komisija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ispituje ispunjenost uslova iz člana 36m st. 5 i 6 ovog zakona;</li> <li>-vrši vrednovanje projekata u skladu sa članom 36m stav 3 ovog zakona;</li> <li>-utvrđuje rang listu vrednovanih projekata; i</li> <li>-predlaže direktoru Fonda odluku o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Član 36s</b></p> <p>Član komisije za vrednovanje ne može učestvovati u radu</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>komisije za vrednovanje u slučaju kad se na konkurs prijavi nevladina organizacija i drugo pravno i fizičko lice, ako je sa odgovornim licem, odnosno licem koje se nalazi u upravljačkim strukturama, u nevladinoj organizaciji i drugom pravnom licu, odnosno sa fizičkim licem, u srodstvu po krvi u pravoj liniji bez obzira na stepen, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, ili mu je supružnik, odnosno vanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao ili nije, ili je staralac, usvojlac ili usvojenik.</p> <p>Član komisije za vrednovanje ne može biti angažovan na realizaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36t</b></p> <p>Na osnovu predloga komisije za vrednovanje iz člana 36r stav 1 alineja 4 ovog zakona direktor Fonda donosi odluku o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</p> <p>Direktor Fonda može odlučiti da ne prihvati predlog komisije za vrednovanje iz člana 36r stav 1 alineja 4 ovog zakona zbog toga što smatra da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 36m st. 5 i 6 ovog zakona ili nije izvršeno vrednovanje projekata u skladu sa članom 36m stav 3 ovog zakona.</p> <p>Obrazloženu odluku o neprihvatanju predloga iz stava 2 ovog člana direktor Fonda dostavlja komisiji za vrednovanje projekata.</p> <p>Komisija za vrednovanje je dužna da preispita svoj predlog uzimajući u obzir razloge koje je direktor dao u odluci o neprihvatanju predloga iz stava 2 ovog člana i nakon toga dostavi novi predlog odluke o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona direktoru Fonda.</p> <p>Po prijemu predloga odluke iz stava 4 ovog člana direktor je dužan da donese odluku o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</p>			
--	--	---	--	--	--



	<p>Na odluke iz st. 1 i 5 ovog člana, učesnici konkursa mogu podnijeti žalbu upravnom odboru Fonda, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.</p> <p>Upravni odbor Fonda donosi odluku po žalbi, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje žalbe.</p> <p>Odluke iz st. 1 i 5 ovog člana objavljuju se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori, u roku od tri dana od dana donošenja odluka.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36u</b></p> <p>Stručne i administrativne poslove za potrebe Fonda vrši stručna služba Fonda.</p> <p>Na zaposlene u stručnoj službi Fonda primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36v</b></p> <p>Pored zakonom propisane kontrole trošenja budžetskih sredstava, Fond preko ovlašćenog službenika u stručnoj službi obezbjeđuje internu kontrolu i reviziju tekućih i okončanih projekata sa stanovišta namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava, u skladu sa zakonom kojima se uređuje oblast finansija.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36z</b></p> <p>Fond podnosi izvještaj o radu Fonda Skupštini, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.</p> <p>Skupština Crne Gore može zatražiti poseban izvještaj o pitanjima iz djelokruga rada Fonda, ako se radi o pitanjima od značaja za ostvarivanje manjinskih prava i sloboda u Crnoj Gori ili sprovođenju politike manjinskih prava u Crnoj Gori."</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 9</b></p> <p>Poslije člana 42b dodaju se dva nova člana koji glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>"Član 42c</b></p> <p>Podzakonska akt iz člana 36m stav 8 ovog zakona, donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 42d</b></p>			
--	---	--	--	--

	Odluka o osnivanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina („Službeni list RCG”, br. 38/01 i 27/07 i „Službeni list CG”, broj 3/10) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.”			
<p><b>Član 6.</b> <b>Minimalni zahtjevi</b></p> <p>1. Države članice mogu uvoditi ili održavati odredbe koje su povoljnije za zaštitu principa jednakog tretmana od onih utvrđenih u ovoj direktivi.</p> <p>2. Primjena ove direktive ni pod kojim okolnostima ne stvara osnov za smanjivanje nivoa zaštite od diskriminacije koju država članica već pruža u oblastima na koje se odnosi ova direktiva.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 5 Zakona o zabrani diskriminacije (SL. list CG, br. 46/10 i 18/14)	
<p><b>Član 7.</b> <b>Odbrana prava</b></p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da sudski i/ili upravni postupci, pa i onda kada se smatraju odgovarajućim savjetodavnim procedurama, za ispunjavanje obaveza iz ove direktive budu dostupni svim licima koja se smatraju oštećenim usled propusta da se na njih primjeni princip jednakog tretmana, čak i po okončanju odnosa u okviru koga je navodno došlo do diskriminacije.</p> <p>2. Države članice obezbjeđuju da se udruženja, organizacije i druga pravna lica koja imaju, u skladu sa kriterijumima utvrđenim njihovim nacionalnim zakonodavstvom, legitimni interes da osiguraju sprovođenje odredaba ove direktive mogu angažovati, u ime ili kao podrška podnosiocu tužbe, uz njegovo odobrenje, u svakom sudskom i/ili upravnom postupku u cilju sprovođenja obaveza definisanih ovom direktivom.</p> <p>3. Stavovi 1. i 2. ne dovode u pitanje nacionalna pravila koja se odnose na vremenska ograničenja za pokretanje pravnih djelovanja u pogledu primjene principa jednakog tretmana.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 21, 24 i 30 Zakona o zabrani diskriminacije (SL. list CG, br. 46/10 i 18/14)	
<p><b>Član 8.</b> <b>Teret dokazivanja</b></p> <p>1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi, u skladu sa svojim nacionalnim sudskim sistemima, obezbijedile da, kada lica koja se smatraju oštećenima zato što princip jednakog tretmana nije primjenjen na njih tvrde pred sudom ili nekim drugim</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 8 Zakona o zabrani diskriminacije	

<p>nadležnim organom, činjenice na osnovu kojih se može pretpostaviti da je došlo do neposredne ili posredne diskriminacije, bude obaveza optuženog da dokaže da nije došlo do povrede principa jednakog tretmana.</p> <p>2. Stav 1. ne sprječava države članice da uvedu pravila dokazivanja koja su povoljnija za podnosioca tužbe.</p> <p>3. Stav 1. se primjenjuje na krivične postupke.</p> <p>4. Stavovi 1. 2. i 3. primjenjuju se i na svaki postupak pokrenut u skladu sa članom 7. stav 2.</p> <p>5. Države članice ne moraju primjenjivati stav 1. u postupcima u kojima sud ili nadležni organ treba da istraže činjenice vezane za određeni slučaj.</p>			(SL. list CG, br. 46/10 i 18/14)	
<p style="text-align: center;"><b>Član 9.</b> <b>Viktimizacija</b></p> <p>Države članice u svoje nacionalne pravne sisteme uvode neophodne mjere kako bi se pojedinci zaštitili od svakog nepovoljnog tretmana ili štetnih posljedica nastalih kao reakcija na neku predstavku ili na postupke koji za cilj imaju sprovođenje poštovanja principa jednakog tretmana.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 4 Zakona o zabrani diskriminacije (SL. list CG, br. 46/10 i 18/14)	
<p style="text-align: center;"><b>Član 10.</b> <b>Širenje informacija</b></p> <p>Države članice obezbjeđuju da se na odredbe usvojene tokom primjene ove direktive, zajedno sa odredbama koje su već na snazi, skrene pažnja licima čiji je to interes koristeći sva dostupna sredstva na čitavoj svojoj teritoriji.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 1 Zakona o zabrani diskriminacije (SL. list CG, br. 46/10 i 18/14)	
<p style="text-align: center;"><b>Član 11.</b> <b>Socijalni dijalog</b></p> <p>1. Države članice preduzimaju, u skladu sa svojim nacionalnim tradicijama i praksom, odgovarajuće mjere u cilju unaprjeđenja socijalnog dijaloga između poslodavaca i zaposlenih, sa namjerom da njeguju jednak tretman, uključujući i praćenje praksi na samom radnom mjestu, kolektivne ugovore, kodekse ponašanja, istraživanja ili razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je predmet regulisanja drugih propisa	

<p>2. Tamo gdje je to u skladu sa nacionalnim tradicijama i praksom, države članice podstiču poslodavce i zaposlene, ne dovodeći u pitanje njihovu autonomiju, da zaključuju, na odgovarajućem nivou, ugovore koji postavljaju antidiskriminaciona pravila u oblastima na koje se odnosi član 3, a koje spadaju u domen kolektivnog pregovaranja. Ovi ugovori poštuju minimum zahteva utvrđenih ovom direktivom i odgovarajuće mjere koje se sprovode na nacionalnom nivou.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 12.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dijalog sa nevladinim organizacijama</b></p> <p>Države članice podstiču dijalog sa odgovarajućim nevladinim organizacijama koje imaju, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom i praksom, legitimni interes za doprinos borbi protiv diskriminacije na osnovu rasnog i etničkog porijekla u cilju promovisanja principa jednakog tretmana.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>ORGANI ZA UNAPREĐENJE JEDNAKOG TRETMANA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 13.</b></p> <p>1. Države članice određuju organ ili organe za unaprjeđenje jednakog tretmana svih osoba bez diskriminacije na osnovu rasnog ili etničkog porijekla. Ovi organi mogu biti dio agencija zaduženih za odbranu prava ili očuvanje prava pojedinca na nacionalnom nivou.</p> <p>2. Države članice obezbjeđuju da nadležnosti ovih organa obuhvate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ne dovodeći u pitanje prava žrtava ili udruženja, organizacija ili drugih pravnih lica navedenih u članu 7: stav 2, pružanje nezavisne pomoći žrtvama diskriminacije u realizaciji predstavki koje se tiču diskriminacije,</li> <li>— sprovođenje nezavisnih istraživanja u vezi sa diskriminacijom,</li> <li>— objavljivanje nezavisnih izvještaja i izradu preporuka o svim problemima koji se odnose na takvu diskriminaciju.</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članovima 21, 22 i 23 Zakona o zabrani diskriminacije (SL. list CG, br. 46/10 i 18/14) i članovima 2, 51, 51a, 51b, 51c, 51d i 53 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda (SL. list CG, br. 42/11 i 32/14)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 14.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Usklađenost</b></p> <p>Države članice preduzimaju neophodne mere kako bi obezbijedile: (a) da se ukinu svi zakoni, uredbе ili drugi propisi koji su u</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija je predmet regulisanja Ustava Crne</p>	

suprotnosti sa principom jednakog tretmana; (b) da svaka odredba koja se nalazi u suprotnosti sa principom jednakog tretmana, a koja je unijeta u pojedinačne ili kolektivne ugovore, interna akta organizacija, pravila koja regulišu profitna ili neprofitna udruženja i pravila koja regulišu rad organizacija nezavisnih profesija, radnika ili poslodavaca, jeste ili može biti proglašena nevažećom, poništena ili izmenjena.			Gore	
<b>Član 15.</b> <b>Sankcije</b> Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje nacionalnih odredbi usvojenih na osnovu ove direktive i preduzimaju sve neophodne mjere za njihovu primjenu. Sankcije, koje mogu sadržati i isplatu nadoknade žrtvi, moraju biti djelotvorne, srazmjerne i destimulativne. Države članice obavještavaju Komisiju o ovim odredbama najkasnije do 19. jula 2003, a bez odlaganja obavještavaju Komisiju i o svim naknadnim izmjenama i dopunama koje na njih mogu uticati.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 34. 34a i 34b Zakona o zabrani diskriminacije (SL list CG, br. 46/10 i 18/14)	
Čl. 16-17	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Čl. 18-19	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>2012/C 326/02 Povelja o temeljnim pravima Evropske unije</b>				
<b>Član 21</b> <b>Nediskriminacija</b>  1. Zabranjuje se bilo kakva diskriminacija na osnovu pola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog porijekla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili bilo kakvog drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenju, invalidnosti, starosti ili seksualnoj orijentaciji. 2. U oblasti primjene Ustava i bez štete po posebne odredbe, zabranjena je svaka diskriminacija zasnovana na nacionalnosti.  <b>Član 53</b> <b>Nivo zaštite</b>  Nijedna odredba ove povelje ne može se tumačiti kao ograničavanje ili da nepovoljno utiče na ljudska prava i osnovne	<b>Član 3</b> Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi: „ <b>Član 8a</b> Radi podsticanja očuvanja, razvoja i izražavanja kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, Vlada osniva javnu ustanovu, na način i pod uslovima koji su propisani zakonom kojim se uređuju ustanove kulture. Nadzor nad radom ustanove iz stava 1 ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo).“ <b>Član 8</b> Poslije člana 36a dodaje se 21 novih članova koji glase: “ <b>Član 36b</b> Upravni odbor je organ upravljanja Fondom. Upravni odbor Fonda čine:	Potpuno usklađeno		

<p>slobode koje, u okviru njihovih područja primjene, priznaje pravo Unije, međunarodno pravo i međunarodne konvencije čija ugovornica je Unija ili sve države članice a, naročito, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i ustavi država članica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-dva predstavnika Skupštine Crne Gore;</li> <li>-jedan predstavnik Ministarstva;</li> <li>-jedan predstavnik Univerziteta Crne Gore (u daljem tekstu: Univerzitet);</li> <li>-jedan predstavnik savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica;</li> <li>-jedan nezavisni ekspert koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima; i</li> <li>- jedan predstavnik medija.</li> </ul> <p>Mandat članova Upravnog odbora Fonda traje četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta uzastopno. Članove Upravnog odbora Fonda bira i razrešava Skupština Crne Gore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36c</b></p> <p>Za člana Upravnog odbora Fonda može biti izabrano lice koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nije član političke partije (osim predstavnika Skupštine Crne Gore), savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica (osim predstavnika savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica), nevladine organizacije ili drugog pravnog lica koje ima interes u Fondu; i</li> <li>- ima pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, pisanja, realizacije ili evaluacije projekata.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Član 36d</b></p> <p>Članove upravnog odbora Fonda predlažu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinska prava iz člana 36b stav 2 al. 1, 5 i 6 ovog zakona;</li> <li>- Ministarstvo člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 2 ovog zakona;</li> <li>- Univerzitet člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 3; i</li> <li>-savjeti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 4.</li> </ul>			
---	--	--	--	--

Članovi upravnog odbora iz člana 36b stav 2 al. 5 i 6 ovog zakona biraju se po osnovu javnog poziva koji sprovodi predlagač iz stava 1 alineja 1 ovog člana. Sadržaj i način objavljivanja javnog poziva, kao i način sprovođenja postupka utvrđivanja predloga kandidata propisuje se aktom o osnivanju Fonda iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

#### Član 36e

Upravni odbor Fonda:

- donosi statut Fonda;
- usvaja programe i planove rada Fonda;
- bira direktora Fonda;
- usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;
- usvaja godišnji izvještaj o radu Fonda;
- donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- postupa kao drugostepeni organ po žalbama na odluke direktora Fonda;
- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda; i
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

#### Član 36f

Član upravnog odbora Fonda može biti razriješen prije isteka mandata:

- ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije;
- ako je osuđen na безусловnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije; i
- na lični zahtjev.

Način utvrđivanja razloga za razrešenje i obavještanje Skupštine o tim razlozima propisuje se aktom o osnivanju Fonda iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

U slučaju kad članu upravnog odbora Fonda prestane članstvo u upravnom odboru razriješenjem, predlagači iz

	<p>člana 36d stav 1 al. 1,2,3 i 4 ovog zakona, čiji je predstavnik razriješen, predložiće novog predstavnika za člana upravnog odbora, na način propisan ovim zakonom.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36g</b></p> <p>Direktora Fonda bira upravni odbor Fonda na osnovu javnog konkursa.</p> <p>Direktor Fonda bira se na četiri godine i može biti izabran najviše dva puta uzastopno.</p> <p>Za direktora Fonda može biti izabrano lice koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nije član političke partije, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, nevladine organizacije ili drugog pravnog lica koje ima interesa u Fondu; i</li> <li>-ima VII1 nivo kvalifikacije visokog obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, pisanja, realizacije ili evaluacije projekata.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Član 36h</b></p> <p>Direktor Fonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-predstavlja i zastupa Fond, organizuje rad i poslovanje Fonda; <span style="float: right;">-izvršava</span></li> <li>odluke upravnog odbora Fonda;</li> <li>-predlaže statut Fonda, program i plan rada Fonda, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge akte Fonda;</li> <li>-podnosi finansijski izvještaj i završni račun;</li> <li>-odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Fonda;</li> <li>-donosi odluku o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;</li> <li>- zaposlenima u službi Fonda obezbjeđuje redovno stručno usavršavanje za monitoring i evaluaciju projekata, u trajanju od najmanje pet dana godišnje;</li> <li>-sprovodi monitoring i evaluaciju podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;</li> <li>-podnosi polugodišnje i godišnje izvještaje upravnom odboru Fonda o radu Fonda, monitoringu i evaluaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36</li> </ul>			
--	--	--	--	--



	<p>stav 1 ovog zakona;          -vrši istraživanje javnog mnjenja o rezultatima rada Fonda i potrebnim aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika; i          -vrši i druge poslove utvrđene statutom Fonda.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36i</b></p> <p>Članovi upravnog odbora i direktor Fonda ne mogu biti angažovani na realizaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36j</b></p> <p>Statutom Fonda bliže se uređuje organizacija i način rada Fonda.          Saglasnost na statut Fonda daje Skupština Crne Gore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36k</b></p> <p>Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.          Budžetom Crne Gore će se za namjene iz stava 1 ovog člana opredijeliti najmanje 0,15 % od ukupnih budžetskih sredstava umanjениh za budžet državnih fondova i kapitalni budžet.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36l</b></p> <p>Javni konkurs za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona objavljuje Fond.          Javni konkurs iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.          Učesnici javnog konkursa projekte za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona predaju Fondu neposredno ili putem pošte.          Stručna služba Fonda u roku od osam dana od dana protoka roka trajanja javnog konkursa, projekte iz stava 3 ovog člana, dostavljaju komisiji za vrednovanje iz člana 36n ovog zakona.</p>			
--	---	--	--	--

**Član 36m**

Sredstva iz člana 36k ovog Zakona raspoređuju se na:

-sredstva za rad Fonda: i

-sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Odluku o procentualnom učešću sredstava za rad Fonda i sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, donosi upravni odbor Fonda, na osnovu programa i planova rada Fonda, uz prethodno pribavljeno mišljenje savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Sredstva iz stava 1 alineja 2 ovog člana, raspodjeljuju se na osnovu javnog konkursa, kao i sljedećih kriterijuma:

-doprinos koji projekat daje međukulturalnoj saradnji i smanjenju etničke udaljenosti:

-promociji duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumijevanja;

-očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta svakog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice;

-kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;

-transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta: i

-stručnih i tehničkih kapaciteta podnosioca projekta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1

		<p>alineja 2 ovog člana, ne mogu učestvovati nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica kojima su u toku kalendarske godine odlukom Fonda finansirana dva projekta ili jedan projekat u iznosu od pet posto od ukupno opredijeljenih sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona. Nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica iz stava 4 ovog člana dostavljaju projekte na javni konkurs za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana na propisanom obrascu, kao i potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost kriterijuma iz stava 3 ovog člana i uslova iz stava 5 ovog člana.</p> <p>Vrednovanje projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana vrši se na propisanom obrascu.</p> <p>Način vrednovanja projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, kao i izgled i sadržaj obrasca i potrebnu dokumentaciju iz st. 6 i 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36n</b></p> <p>Radí vrednovanja projekata prispjelih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, na osnovu kriterijuma iz člana 36m stav 3 ovog zakona, Skupština bira komisiju (u daljem tekstu: komisija za vrednovanje). Komisija iz stava 1 ovog člana ima sedam članova. Članovi komisije biraju se na osnovu javnog poziva. Mandat članova komisije za vrednovanje traje četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta uzastopno. Administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije za vrednovanje vrši stručna služba Fonda.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36o</b></p> <p>Za člana komisije može biti izabrano lice koje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nije član političke partije, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, nevladine organizacije ili drugog pravnog lica koje ima interesa u Fondu, u poslednje dvije godine;</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

-ima VIII nivo kvalifikacije visokog obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, pisanja, realizacije ili evaluacije projekata.

#### Član 36p

Poziv iz člana 36n stav 3 ovog zakona objavljuje Skupština Crne Gore na svojoj internet stranici i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Poziv iz stava 1 ovog člana sadrži broj predstavnika u komisiji za vrednovanje iz člana 36n stav 2, uslove koje treba da ispunjavaju kandidati u smislu člana 36o ovog zakona i dokaze o ispunjenju uslova, kao i rok i način dostavljanja prijave.

Kandidati svoje prijave, po osnovu poziva iz stava 1 ovog člana, dostavljaju Skupštini Crne Gore neposredno ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Izbor prijavljenih kandidata vrši radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinaska prava.

#### Član 36r

Komisija:

- ispituje ispunjenost uslova iz člana 36m st. 5 i 6 ovog zakona;
- vrši vrednovanje projekata u skladu sa članom 36m stav 3 ovog zakona;
- utvrđuje rang listu vrednovanih projekata; i
- predlaže direktoru Fonda odluku o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

#### Član 36s

Član komisije za vrednovanje ne može učestvovati u radu komisije za vrednovanje u slučaju kad se na konkurs prijavi nevladina organizacija i drugo pravno i fizičko lice, ako je sa odgovornim licem, odnosno licem koje se nalazi u upravljačkim strukturama, u nevladinoj organizaciji i drugom pravnom licu, odnosno sa fizičkim licem, u srodstvu po krvi u pravoj liniji bez obzira na stepen, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, ili mu je supružnik,

	<p>odnosno vanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao ili nije, ili je staralac, usvojlac ili usvojenik.</p> <p>Član komisije za vrednovanje ne može biti angažovan na realizaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36t</b></p> <p>Na osnovu predloga komisije za vrednovanje iz člana 36r stav 1 alineja 4 ovog zakona direktor Fonda donosi odluku o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</p> <p>Direktor Fonda može odlučiti da ne prihvati predlog komisije za vrednovanje iz člana 36r stav 1 alineja 4 ovog zakona zbog toga što smatra da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 36m st. 5 i 6 ovog zakona ili nije izvršeno vrednovanje projekata u skladu sa članom 36m stav 3 ovog zakona.</p> <p>Obrazloženu odluku o neprihvatanju predloga iz stava 2 ovog člana direktor Fonda dostavlja komisiji za vrednovanje projekata.</p> <p>Komisija za vrednovanje je dužna da preispita svoj predlog uzimajući u obzir razloge koje je direktor dao u odluci o neprihvatanju predloga iz stava 2 ovog člana i nakon toga dostavi novi predlog odluke o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona direktoru Fonda.</p> <p>Po prijemu predloga odluke iz stava 4 ovog člana direktor je dužan da donese odluku o finansiranju projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</p> <p>Na odluke iz st. 1 i 5 ovog člana, učesnici konkursa mogu podnijeti žalbu upravnom odboru Fonda, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.</p> <p>Upravni odbor Fonda donosi odluku po žalbi, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje žalbe.</p> <p>Odluke iz st. 1 i 5 ovog člana objavljuju se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa</p>			
--	--	--	--	--

		<p>sjedištem u Crnoj Gori, u roku od tri dana od dana donošenja odluka.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36u</b></p> <p>Stručne i administrativne poslove za potrebe Fonda vrši stručna služba Fonda.</p> <p>Na zaposlene u stručnoj službi Fonda primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36v</b></p> <p>Pored zakonom propisane kontrole trošenja budžetskih sredstava, Fond preko ovlašćenog službenika u stručnoj službi obezbjeđuje internu kontrolu i reviziju tekućih i okončanih projekata sa stanovišta namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava, u skladu sa zakonom kojima se uređuje oblast finansija.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36z</b></p> <p>Fond podnosi izvještaj o radu Fonda Skupštini, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Skupština Crne Gore može zatražiti poseban izvještaj o pitanjima iz djelokruga rada Fonda, ako se radi o pitanjima od značaja za ostvarivanje manjinskih prava i sloboda u Crnoj Gori ili sprovođenju politike manjinskih prava u Crnoj Gori."</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 9</b></p> <p>Poslije člana 42b dodaju se dva nova člana koji glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>“Član 42c</b></p> <p>Podzakonska akt iz člana 36m stav 8 ovog zakona, donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 42d</b></p> <p>Odluka o osnivanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina („Službeni list RCG”, br. 38/01 i 27/07 i „Službeni list CG”, broj 3/10) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.”</p>			
--	--	--	--	--	--



**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA**

**IZVJEŠTAJ**

sa javne rasprave povodom  
Nacrta zakona o izmjenama i dopunama  
Zakona o manjinskim pravima i slobodama Crne Gore

Na osnovu Uredbe o postupku i načinu vođenja Javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. List Crne Gore", br. 12/12 od 24. 02. 2012.), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovelo je javnu raspravu koja je trajala 40. dana, počevši od dana objavljivanja teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i sajtu E-uprave od 23. jula, 2014. godine do 5. septembra, 2014. godine. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama štampan je i kao podlist – dodatak dnevnom listu „Pobjeda“ i bio objavljen 24. jula, 2014. godine. U okviru Javne rasprave organizovana su četiri okrugla stola, i to:

- 31. jula, 2014. godine u Tivtu, sala Skupštine Opštine;
- 1. avgusta, 2014. godine u Podgorici, stara zgrada Vlade;
- 2. septembra, 2014. godine u Rožajama, sala Skupštine Opštine;
- 4. septembra, 2014. godine u Ulcinju, sala Skupštine Opštine.

Međunarodne organizacije u Crnoj Gori: Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Misiji OEBS-a, i UNDP imale su svoje predstavnike, kao posmatrače, u Radnoj grupi zaduženoj za izradu Nacrta zakona, koji su svojim aktivnim učešćem doprinijeli izradi konačne verzije Nacrta ovog zakona.

U okviru Javne rasprave, data je mogućnost da svi zainteresovani subjekti svoje primjedbe i sugestije mogu dostaviti i elektronskim putem.

Učesnici u Javnoj raspravi su bili građani, predstavnici državnih institucija, organa lokalne samouprave, međunarodnih organizacija, političkih organizacija, predstavnici vjerskih zajednica, nevladinih organizacija i drugi zainteresovani subjekti.

#### SUGESTIJE, PREDLOZI I PRIMJEDBE NA TEKST NACRTA ZAKONA KOJE SU SE ČULE NA JAVNOJ RASPRAVI U TIVTU:

➤ Sugestije i primjedbe g-dina Radoša Gospića, penzionera:

- Definirati ko su nacionalne manjine u Crnoj Gori;
- Smanjiti postojeći broj članova Upravnog odbora Fonda;
- Sugestija na nepostojanje funkcije sekretara Upravnog odbora;
- Dodavanje slova članovima smatra prihvatljivim;
- Predlaže izradu novog Zakona, umjesto izmjena i dopuna postojećeg.

➤ Sugestije i primjedbe g-dina Andrije Petkovića, Radio Tivat:

- Predvidjeti načine minimiziranja uticaja političkih partija na izbor članova savjeta u Upravnom odboru Fonda za manjine;

➤ Sugestije i primjedbe g-dina Siniše Lukovića, novinara „Vijesti“ :

- Precizirati konkretnije mjere kontrole pri izboru članova Nacionalnih savjeta;
- Propisati norme kojima se propisuje šta će se desiti kada npr.: „Upravni odbor Fonda ne usvoji Izvještaj o radu Fonda i finansijski izvještaj? Kakve su posledice ukoliko Skupština ne prihvati Izvještaj o radu Fonda? Ko u tom slučaju snosi odgovornost? Da li se smjenjuje direktor ili Upravni odbor?“

➤ Predlozi, primjedbe i sugestije g-dina Đorđa Trajčevskog, NVO Alternativni kreativni centar:

• Član 36 stav 1 mijenja se i glasi:« Skupština Crne Gore, radi podrške aktivnostima značajnim za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, osniva Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u ovim i drugim oblastima (u daljem tekstu: Fond). »

- U članu 36b, Alternativa 1, pored predviđena 4 člana Upravnog odnora Fonda, čuo se prijedlog da se doda još jedan predstavnik/ca NVO sektora iz oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava i jedan iz oblasti kulture manjinskih naroda;



- Predlaže izmjene u članu 36g:

-doprinosa koji projekat daje zaštiti i ostvarivanju manjinski prava, očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta;

- kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;
- transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta;
- kredibiliteta podnosioca projekta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 2 alineja 2 ovog člana imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Jedna organizacija i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti opisane u prethodnom stavu, mogu imati najviše dva projekta u toku jedne godine bez obzira da li su projekat dobile u godini u kojoj se daju projekti ili u prethodnoj.

- Predlaže da član 36h glasi:

Projekte prispjele na konkurs za raspodjelu sredstava iz čl.36g ovog Zakona ocjenjuje posebna komisija koju imenuje direktor Fonda. Komisija iz stava 1 ovog člana imenuje se na osnovu javnog poziva.

Javnim pozivom propisace se pravila i uslovi za izbor članova komisije koja će biti zasnovana na načelima stručnosti, neutralnosti i dokazanih sposobnosti kandidata za ocjenjivanje projekata i njihovu saglasnost sa kriterijumima utvrđenim čl.36g ovog Zakona.

Članovi komisije ne mogu biti birani iz redova organizacija bliskih članovima UO, niti organizacije u kojima na bilo koji način participiraju imenovani članovi mogu aplicirati za sredstva Fonda.

Članovi komisije ne mogu biti angažovani na realizaciji projekata odobrenih od strane Fonda.

Odlukom o imenovanju utvrđuje se sastav, način rada i mandat ove komisije.

- Član 36i predlaže da glasi:

Po okončanju pregleda i ocjene prispjelih projekata komisija podnosi izvještaj o ocjeni i rang listu, koja sadrži obrazloženje o ispunjenju kriterijuma i kvalitetu podnešenih projekata kao i razlozima zbog kojih je neki projekat odbijen.

„Direktor Fonda podnosi upravnom odboru izvještaj o rangiranju projekata koje je sprovela komisija i objavljuje ga na web sajtu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Izvještaj o rangiranju projekata koji je sačinila komisija je prvostepena odluka o izboru projekta koji će se finansirati sredstvima Fonda.

- Član 36l stav 1 predlaže da glasi:

Fond podnosi izvještaj o radu Skupštini Crne Gore najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu poslovnu godinu.

➤ Sugestije i primjedbe g-dina Zvonimira Dekovića, predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore:

- Upravni odbor treba da ima 15 članova;

- Kod član 36d treba da stoji „Upravni odbor Fonda usvaja programe i planove rada Fonda koje predlaže direktor Fonda“

- Sedstva koja su opredijeljena budžetom za rad Fonda a iznosila su 0,15% budžeta obzirom da se ispostavilo da su nedovoljna, savjeti predlažu da iznose 0,25%;

- U članu 36g, sredstva za finansiranje projekata određene nacionalne zajednice dodjeljivat će se na osnovu njihove brojčanosti u ukupnoj populaciji, uz korektivni faktor afirmativne akcije;

- U članu 36i stav briše se 1 a dodaje se „Komisija donosi odluku nakon okončanja bodovne liste i ocjenjivanja kvaliteta projekata“;

- Zajednički stav svih nacionalnih savjeta u odnosu na član 33 Zakona je da predstavnici istih neće bivati članovi Savjeta po automatizmu.

➤ Sugestije i primjedbe g-dina Sabrije Vulića, predsjednik Savjeta Muslimana Crne Gore:

- U članu 36a nejasna konstrukcija rečenice „Statutom u skladu sa zakonom savjeta...“

- Ne pridaje se veliki značaj radu i stavovima Savjeta, s obzirom da je Savjet krovna institucija manjinskog naroda.

- Riječ „savjet“ treba pisati velikim slovom, što u ovom Nacrtu nije slučaj;

- Nacrtom nije uređeno ko kontroliše rad direktora Fonda;

- Članovi savjeta se ne smiju birati „po automatizmu“, već im treba dati pravo da budu elektori na elektorskim skupštinama.

- U članu 36b prihvatljivom smatra alternativu 3, iako je u pitanju veliko tijelo koje se u praksi pokazalo kao manje efikasno.

#### SUGESTIJE, PREDLOZI I PRIMJEDBE NA TEKST NACRTA ZAKONA KOJE SU SE ČULE NA JAVNOJ RASPRAVI U PODGORICI:

Predlozi, primjedbe i sugestije g-dina Borisa Raonića - NVO Građanska alijansa:

- Nedostaju propisi koji se odnose na funkcionisanje Centra za zaštitu kulture manjina, a kako bi se izbjeglo preklapanje Fonda i Centra, treba urediti odnose između ove dvije institucije;

- definisati ko su manjine u CG?

- Što se alternativa za sastav UO Fonda tiče, preciznije definisati pojam „predstavnik Skupštine“;

- ponudio je sledeću alternativu za sastav UO Fonda:

1 član-ekspert kog imenuje Skupština + 1 predstavnik Ministarstva + 1 predstavnik akademske zajednice koji se bavi manjinskim pitanjima + 1 predstavnik NVO-a koje se bave zaštitom ljudskih i manjinskih prava + 1 predstavnik NVO iz oblasti zaštite kulture manjina;

- u članu 36g precizirati broj projekata za koje jedna organizacija može da dobije sredstva Fonda u toku jedne godine, odnosno propisati da jedna organizacija na jednom konkursu može dobiti sredstva za samo jedan projekat;

- Eliminirati konflikt interesa, i u tom smislu, u članu 36h treba dodati još jedan stav koji bi glasio: „Članovi komisije ne mogu biti birani iz redova organizacija bliskih članovima Upravnog odbora niti organizacijama u kojima na bilo koji način participiraju. Imenovani članovi ne mogu aplicirati za sredstva Fonda. Članovi Komisije ne mogu biti angažovani na realizaciji projekata odobrenim od strane Fonda.“

- dodati novi stav u članu 36i koji bi otprilike glasio da direktor Fonda podnosi UO Izveštaj o rangiranju projekata koje je sprovela Komisija i objavljuje isti na web stranici Fonda. Izveštaj o rangiranju projekata koji je sačinila Komisija prvostepena je odluka o izboru projekata koji će se finansirati iz sredstava Fonda. UO će u ovom slučaju biti drugostepeni organ.

- Ovim Zakonom regulisati i pitanje manjinskih jezika s obzirom da još uvijek nijesu kvalitetno primijenjeni.

#### Predlozi, primjedbe i sugestije g-đe Nede Sindik:

- predstavnici Nac. savjeta treba i dalje da budu članovi UO Fonda;

- zbog eventualnih zloupotreba, predložila je da mandat direktora Fonda bude četiri godine, bez mogućnosti produženja mandata;

- ukoliko predstavnici Savjeta i dalje budu u UO Fonda, ne bi im trebalo dati mogućnost da konkurišu za sredstva Fonda kako bi se taj način bi se izbegao konflikt interesa;

- povećati predviđeni procenat sredstava koja se u okviru direktnih sredstava iz budžeta Crne Gore obezbjeđuju za potrebe funkcionisanja Savjeta.

#### Predlozi, primjedbe i sugestije g-dina Samira Jahe - NVO „Mladi Romi“:

- predlaže da predmet izmjena i dopuna ovog Zakona bude i transparentnost i puna reprezentativnost formiranja manjinskih savjeta - precizirati način izbora i izvore finansiranja savjeta;

- dao predlog da Upravni odbor Fonda bude sastavljen od 5. članova, u kom neće biti predstavnika nacionalnih savjeta, samim tim ni konflikta interesa a da članovi Komisije za dodjelu sredstava budu birani na osnovu javnog oglasa, te da budu nezavisni stručnjaci sa precizno

propisanim kvalifikacijama, a da se Komisija obaveže da svim podnosiocima zahvjeva dostavi stanje na bodovnoj listi kao i razloge eventualnog odbijanja;

- predložio da Radna grupa razmotri ideju o sajedinjenju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina i Fonda obzirom da, kako navodi, Fond obavlja poslove Centra.

- sugerisao da postojeći Nacrt nije u skladu sa interesima i potrebama romske zajednice u Crnoj Gori, naročito u pogledu pitanja koja se odnose na Fond, a da je, zbog postojeće situacije pomenute zajednice, za istu neophodno izdvojiti više sredstava.

#### SUGESTIJE, PREDLOZI I PRIMJEDBE NA TEKST NACRTA ZAKONA KOJE SU SE ČULE NA JAVNOJ RASPRAVI ODRŽANOJ U ROŽAJAMA

##### ➤ Predlozi, primjedbe i sugestije svih Nacionalnih savjeta u Crnoj Gori:

Na četvrtom sastanku predsjednika Nacionalnih savjeta u Crnoj Gori, održanom u Podgorici 01.09.2014. godine, usaglašeni su zajednički prijedlozi izmjena i dopuna na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, za koji je u toku javna rasprava, kako slijedi:

- Član 2 mijenja se i glasi:

U članu 33 Zakona mijenjaju se slijedeći stavovi:

- stav 5 mijenja se i glasi: Članovi elektorske skupštine po funkciji su: poslanici i

članovi Vlade iz reda odnosno manjinskog naroda, predsjednici opština, predsjednici gradskih opština, predsjednici skupština opština, predsjednici skupština gradskih opština, predsjednici stranaka zastupljenih u Skupštini Crne Gore, skupštini opštine, skupštini gradske opštine, iz reda odnosno manjinskog naroda;

- stav 6 mijenja se i glasi: Svoje učešće na elektorskoj skupštini za izbor u Savjet manjinskog naroda lica iz stava 5 ovog člana potvrđuju izjavom o prihvatanju učešća na istoj;
- stav 7 mijenja se i glasi: Članovi Savjeta manjinskog naroda biraju se tajnim glasanjem na elektorskoj skupštini tog manjinskog naroda;
- stav 9 brisati;
- stav 10 mijenja se i glasi: Nacionalni savjet (u daljem tekstu: Savjet), donosi pravila i uputstva za izbore članova savjeta manjinskog naroda;
- stav 11 mijenja se i glasi: Pravila iz stava 10 ovog člana sadrže: broj članova Savjeta manjinskog naroda, sazivanje i način rada elektorske skupštine, kao i način izbora članova Savjeta manjinskog naroda, na elektorskoj skupštini;

- stav 12 mijenja se i glasi: članovi Savjeta manjinskog naroda biraju predsjednika i sekretara savjeta tajnim glasanjem iz reda svojih članova;
  - stav 13 mijenja se i glasi: Savjet manjinskog naroda donosi budžet, statut i poslovnik o svom radu, kojim se uređuju pitanja od značaja za rad tog savjeta;
  - stav 14 mijenja se i glasi: „sredstva za finansiranje Savjeta manjinskog naroda obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore, i to 0,15 % od ukupnih budžetskih sredstava umanjениh za budžet državnih fondova i kapitalnibudžet;”
  - poslije stava 14 dodaje se novi stav 15 koji glasi: Savjeti ne mogu konkurisati-aplicirati za sredstva kod Fonda sa svojim projektima;
  - prethodni stav 15 briše se;
  - iz prethodnog stava 16 brišati riječi “druge manjinske nacionalne zajednice”.
  - Član 5 mijenja se i glasi: “Ila FOND ZA NACIONALNE MANJINE”;
  - Član 6 mijenja se i glasi: Riječi na kraju prvog stava “u ovim i drugim oblastima” brišu se;
  - Član 36b mijenja se i glasi: brisati stav 2. Alternativu 1 i Alternativu 2. Alternativa 3 stav 1 mijenja se i glasi: Upravni odbor Fonda ima 15 članova: Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika iz sastava UO;
  - 5. Član 36c mijenja se i glasi: Brisati stav 2 i 3;
  - 6. Član 36d mijenja se i glasi: stav 2 brisati riječ “usvaja”. upisati riječ “utvrđuje”.
  - 7. Član 36e mijenja se i glasi: Brisati stav 1-5. Prihvata se Alternativa uz brisanje stava 4;
  - 8. Član 36f mijenja se i glasi: predloženi procenat najmanje 0,15 %, mijenja se i glasi 0,25 %;
  - 9. Član 36g mijenja se i glasi: poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi “sredstva za finansiranje projekata raspodjeljuju se nacionalnim zajednicama na osnovu brojnosti, uključujući i afirmativnu akciju za malobrojne nacionalne zajednice koje su formirale Savjete, a što će se precizno urediti pravilima Fonda”;
  - 10. Član 36i mijenja se i glasi: “Komisija donosi odluku koja se zasniva na ispunjenju kriterijuma i kvalitetu podnešenih projekata i utvrđenoj rang listi, što predstavlja prvostepenu odluku”;
  - 11. Član 36l mijenja se i glasi: Stav 1 brisati. Stav 2 mijenja se i glasi: “kontrolu zakonitosti i namjenskog trošenja sredstava vrši zakonom ovlašćena institucija i organ kontrole trošenja sredstava, Fond preko ovlašćenog službenika u stručnoj službi obezbjeđuje internu kontrolu i reviziju tekućih i okončanih projekata, sa stanovišta namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ova oblast”;
- Iz teksta zakona iz svih članova brisati riječi “druge manjinske nacionalne zajednice” ili dati detaljnije objašnjenje koje su to druge manjinske zajednice i kako će da ostvaruju prava iz predmetnog zakona.
- Usaglašeni prijedlog izmjena i dopuna Nacionalni savjeti predlažu kao amandmane na predmetni NACRT zakona, i zahtijevaju da ih Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uzme u razmatranje i proslijedi u skupštinsku proceduru usvajanja pomenutog zakona.

#### SUGESTIJE, PREDLOZI I PRIMJEDBE NA TEKST NACRTA ZAKONA KOJE SU SE ČULE NA JAVNOJ RASPRAVI ODRŽANOJ U ULCINIJU:

- Predlozi, primjedbe i sugestije g-dina Gencija Nimanbegua-Skupština Crne Gore:

- Primjedba na podatak da se najveći dio izmjena i dopuna odnosi na funkcionisanje Fonda za ostvarivanje i zaštitu manjinskih prava;
  - Sugestija da ovaj Zakon bude ključni Zakon;
  - Primjedba na nevažavanje pokušaja predstavnika Nacionalnih savjeta da se u Zakon vrate čl. 23 i 24 Zakona koji je usvojen 2006. a koji su se odnosili na način na koji se biraju nacionalne manjine, odnosno kako se predstavljaju u Skupštine;
  - Zakonom definisati ko su nacionalne manjine u Crnoj Gori?
- Predlozi, primjedbe i sugestije g-đe Ljiljane Đurašković - Skupština Crne Gore:
- definisati ko su nacionalne manjine, odnosno procentualno odrediti od-do kog procenta su nacionalne manjine pa onda krenuti u izradu ovog Zakona.
- Predlozi, primjedbe i sugestije g-dina Gzima Hadžibetija – Opština Ulcinj:
- Ukazao na kontradiktornost između odredbe navedene u obrazloženju teksta Nacrta koja se odnose na pravnu snagu ovog Zakona i odredbe u završnim i prelaznim odredbama kojom se predviđa usaglašavanje ostalih zakona sa ovim;
  - Uputio pitanje Ministarstvu za ljudska i manjinska prava da li ima u planu da preduzme mjere da se ostali zakoni izmijene i usaglase sa sledećim Zakonima:
  - Zakonom o javnom redu i miru ( član 23 ovog Zakona u suprotnosti je sa članom 8 važećeg Zakona o manjinskim pravima i slobodama);
  - Važeći Zakon o upotrebi nacionalnih simbola, kao i Novi Zakon o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola koji je u izradi, takođe je u suprotnosti sa članom 23 Zakona o javnom redu i miru...
  - Definirati ko su nacionalne manjine u Crnoj Gori?
  - Potrebno je uraditi novi Zakon a odustati od izmjena i dopuna postojećeg.
- Predlozi, primjedbe i sugestije g-dina Meto Zanga – predsjednik Demokratske unije Albanaca (DUA):
- primjedba na činjenicu da se najviše izmjena odnosi na funkcionisanje Fonda;
  - Predlog da se čl. 23 i 24 vrate u Zakon o manjinskim pravima i slobodama;

- predlaže da Zakonom budu obuhvaćena ne samo politička već i ekonomska prava pripadnika manjina.
- Predlozi, primjedbe i sugestije g-dina Muhameda Ukovića – Nacionalni savjet Roma:
  - Primjedbe na činjenicu da je fokus izmjena i dopuna Fond dok u ostalim oblastima nema bitnih promjena;
  - Definirati model kojim bi se Fond depolitizovao kako bi sve nacionalne zajednice bile ravnopravno zastupljene u Fondu;
  - Ponudio alternativu za sastav Upravnog odbora Fonda: po jedan predstavnik/ca svakog Nac. savjeta + jedan predstavnik Skupštine + jedan predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava pod uslovom da, ova dva poslednja člana/ice, ne budu istovremeno i predstavnici/ce manjinskih zajednica.
- Predlozi, primjedbe i sugestije g-dina Ibrahim Berjaši - Novinar, Publicista - TV Teuta:
  - Definirati nacionalne manjine?
  - Predlog da se pristupi uzradi novog Nacrta.
- Predlozi, primjedbe i sugestije g-dina Safeta Kurtagića, direktora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i sloboda
  - Primjedbe na Nacrt – nema suštinskih izmjena;
  - Definirati Nacionalne savjete;
  - Precizirati da li su organi Skupštine ili Ministarstva za ljudska i manjinska prava, s tim da je mišljenja da savjete treba izmjestiti iz područja patronata ovog Ministarstva u područje patronata Skupštine;
  - predlog da se izbori za predstavnike/ce nacionalnih savjeta vrše u okviru nacionalne zajednice;
  - predložene izmjene i dopune nisu suštinske već kozmetičke prirode;
  - Potrebno je utvrditi tačan procentualni iznos budžeta kojim se finansiraju nacionalni savjeti, tj. mora se povećati taj iznos u odnosu na postojeći.
- Sugestije/primjedbe/pohvale g-dina Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta
  - Definirati ko su manjinski narodi u Crnoj Gori?
  - Utvrditi kriterijume za projekte kojima se aplicira za sredstva kod Fonda;
  - predložio da se krene u izmjene Ustava kojim bi se definisali pripadnici manjinskih naroda.

## ČLANOVI VAŽEĆEG ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA KOJI SE MIJENJAJU:

### Član 7

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) donosi Strategiju manjinske politike.

U cilju obezbjeđivanja uslova za nesmetano uživanje i njegovanje nacionalnih ili etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, državni organi su dužni da, u skladu sa Strategijom manjinske politike, preduzimaju odgovarajuće mjere.

Strategijom iz stava 1 ovoga člana posebno će se definisati mjere za sprovođenje ovog zakona i unapređivanje uslova života manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i unapređenje mjera i aktivnosti, kao i što veću integraciju Roma u društveni i politički život Crne Gore.

## II. PRAVA I SLOBODE MANJINSKIH NARODA I DRUGIH MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA

### Član 8

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo izražavanja, čuvanja, razvijanja, prenošenja i javnog ispoljavanja nacionalnog, etničkog, kulturnog, vjerskog i jezičkog identiteta, kao dijela njihove tradicije.

Crna Gora će razvijati i unapređivati izučavanje istorije, tradicije, jezika i kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

U skladu sa ovim zakonom i prihvaćenim međunarodnim obavezama, nadležni organi obezbjeđuju zaštitu kulturne baštine manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika.

### Član 33

Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica i njihovi pripadnici, u cilju očuvanja svog ukupnog nacionalnog identiteta i unaprjeđenja svojih sloboda i prava, mogu osnovati savjet tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica može osnovati samo jedan savjet. Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice se bira na period od četiri godine.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima najmanje 17 članova.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine članovi po funkcij i: poslanici i članovi Vlade iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, predsjednici opština, predsjednici gradskih opština, predsjednici skupština opština, predsjednici skupština gradskih opština, predsjednici stranaka zastupljenih u Skupštini Crne Gore, skupštini opštine, skupštini gradske opštine, iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.



Svoje članstvo u savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice lica iz stava 5 ovog člana potvrđuju izjavom o prihvatanju članstva.

Ostali članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju se tajnim glasanjem, na elektorskoj skupštini tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Pravo učešća na elektorskoj skupštini ima svaki punoljetni građanin -pripadnik odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Na elektorskoj skupštini ne mogu učestvovati lica iz stava 5 ovog člana i članovi organa političkih partija.

Organ državne uprave nadležan za manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi pravila i uputstva za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Pravila iz stava 10 ovog člana sadrže: broj članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, sazivanje i način rada elektorske skupštine, kao i način izbora članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice na elektorskoj skupštini.

Članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju predsjednika i sekretara savjeta tajnim glasanjem, iz reda svojih članova.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice donosi budžet, statut i poslovnik o svom radu kojim se uređuju pitanja od značaja za rad tog savjeta.

Sredstva za finansiranje savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Nadzor nad zakonitošću rada savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice vrši Ministarstvo i nadležno radno tijelo Skupštine Crne Gore.

Savjeti manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice su dužni da, najmanje jednom godišnje, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, podnesu Ministarstvu i nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore izvještaj o radu i finansijskom poslovanju.

#### Član 36

Skupština Crne Gore, radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, osniva Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u ovim i drugim oblastima (u daljem tekstu: Fond).

Aktom o osnivanju Fonda utvrđuju se organi Fonda, mandat, nadležnosti i način njihovog rada i odlučivanja, sastav i broj članova organa upravljanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda.

U organu upravljanja Fonda svaki savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima svog predstavnika.

#### Član 36a

Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora.

Sredstva iz stava 1 ovog člana raspoređuju se na:

-sredstva za rad Fonda i

-sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Sredstva iz stava 2 alineja 2 ovog člana raspodjeljuju se putem javnog konkursa na osnovu sljedećih kriterijuma:

- doprinosa koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta;
- kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;
- transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta;
- kredibiliteta podnosioca projekta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 2 alineja 2 ovog člana imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

#### Član 42b

Savjeti osnovani na osnovu Pravila za prve izbore savjeta ("Službeni list RCG", br. 46/07) nastavljaju sa radom do osnivanja savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica u skladu sa ovim zakonom.

#### Član 44

Fond za manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice osnovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

	<b>ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA</b> („Službeni list RCG”, br. 31/06, 51/06 i 38/07 i „Službeni list CG”, broj 2/11)	<b>PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA</b>
1.	<p style="text-align: center;"><b>Član 7</b></p> <p>Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) donosi Strategiju manjinske politike.</p> <p>U cilju obezbjeđivanja uslova za nesmetano uživanje i njegovanje nacionalnih ili etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, državni organi su dužni da, u skladu sa Strategijom manjinske politike, preduzimaju odgovarajuće mjere. Strategijom iz stava 1 ovoga člana posebno će se definisati mjere za sprovođenje ovog zakona i unapređivanje uslova života manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i unapređenje mjera i aktivnosti, kao i što veću integraciju Roma u društveni i politički život Crne Gore.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 1</b></p> <p>U Zakonu o manjinskim pravima i slobodama („Službeni list RCG”, br. 31/06, 51/06 i 38/07 i „Službeni list CG”, broj 2/11) u članu 7 stav 3 poslije riječi „aktivnosti” umjesto zareza stavlja se tačka, a riječi: „kao i što veću integraciju Roma u društveni i politički život Crne Gore.” brišu se.</p> <p>Poslije člana 7 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>„Član 7a</b></p> <p>Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.”</p>
2.	<p style="text-align: center;"><b>Član 8</b></p> <p>Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo izražavanja, čuvanja, razvijanja, prenošenja i javnog ispoljavanja nacionalnog, etničkog, kulturnog, vjerskog i jezičkog identiteta, kao dijela njihove tradicije.</p> <p>Crna Gora će razvijati i unapređivati izučavanje istorije, tradicije, jezika i kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.</p> <p>U skladu sa ovim zakonom i prihvaćenim međunarodnim obavezama, nadležni organi obezbjeđuju zaštitu kulturne baštine manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>Poslije člana 8 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>„ Član 8a</b></p> <p>Radi promocije i zaštite manjinskih prava, podsticanja očuvanja, razvoja i izražavanja kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i podsticanja duha tolerancije i međukulturalnog dijaloga i uzajamnog poštovanja i razumijevanja, Vlada osniva javnu ustanovu, na način i pod uslovima koji su propisani zakonom kojim se uređuju ustanove kulture.</p> <p>Nadzor nad radom ustanove iz stava 1 ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo).”</p>
3.	<p style="text-align: center;"><b>Član 33</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 3</b></p>

Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica i njihovi pripadnici, u cilju očuvanja svog ukupnog nacionalnog identiteta i unaprjeđenja svojih sloboda i prava, mogu osnovati savjet tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica može osnovati samo jedan savjet. Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice se bira na period od četiri godine.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima najmanje 17 članova.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine članovi po funkcij i: poslanici i članovi Vlade iz reda odnosno manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, predsjednici opština, predsjednici gradskih opština, predsjednici skupština opština, predsjednici skupština gradskih opština, predsjednici stranaka zastupljenih u Skupštini Crne Gore, skupštini opštine, skupštini gradske opštine, iz reda odnosno manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Svoje članstvo u savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice lica iz stava 5 ovog člana potvrđuju izjavom o prihvatanju članstva.

Ostali članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju se tajnim glasanjem, na elektorskoj skupštini tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Pravo učešća na elektorskoj skupštini ima svaki punoljetni građanin -pripadnik odnosno manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Na elektorskoj skupštini ne mogu učestvovati lica iz stava 5 ovog člana i članovi organa političkih partija.

Organ državne uprave nadležan za manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi pravila i uputstva za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Pravila iz stava 10 ovog člana sadrže: broj članova savjeta

U članu 33 stav 9 briše se.

U stavu 10 riječi: „Organ državne uprave nadležan za manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo)” zamjenjuju se riječju „Ministarstvo”.

U stavu 11 riječi: „stava 10” zamjenjuju se riječima: „stava 9”.

Dosadašnji st. 10 do 16 postaju st. 9 do 15.

	<p>manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, sazivanje i način rada elektorske skupštine, kao i način izbora članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice na elektorskoj skupštini.</p> <p>Članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju predsjednika i sekretara savjeta tajnim glasanjem, iz reda svojih članova.</p> <p>Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice donosi budžet, statut i poslovnik o svom radu kojim se uređuju pitanja od značaja za rad tog savjeta.</p> <p>Sredstva za finansiranje savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.</p> <p>Nadzor nad zakonitošću rada savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice vrši Ministarstvo i nadležno radno tijelo Skupštine Crne Gore.</p> <p>Savjeti manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice su dužni da, najmanje jednom godišnje, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, podnesu Ministarstvu i nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore izvještaj o radu i finansijskom poslovanju.</p>	
4.	<p style="text-align: center;"><b>Član 36</b></p> <p>Skupština Crne Gore, radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, osniva Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u ovim i drugim oblastima (u daljem tekstu: Fond).</p> <p>Aktom o osnivanju Fonda utvrđuju se organi Fonda, mandat, nadležnosti i način njihovog rada i odlučivanja, sastav i broj članova organa upravljanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda.</p> <p>U organu upravljanja Fonda svaki savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima svog predstavnika.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 4</b></p> <p>Poslije člana 35 dodaje se novo poglavlje koje glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>„IIa FOND ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA“.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 6</b></p> <p>U članu 36 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase:  „Fond ima svojstvo pravnog lica.  Aktom o osnivanju Fonda bliže se uređuju nadležnosti i način odlučivanja organa Fonda, kao i druga pitanja propisana ovim zakonom.“</p>

5.	<p style="text-align: center;"><b>Član 36a</b></p> <p>Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora. Sredstva iz stava 1 ovog člana raspoređuju se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sredstva za rad Fonda i</li> <li>-sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</li> </ul> <p>Sredstva iz stava 2 alineja 2 ovog člana raspodjeljuju se putem javnog konkursa na osnovu sljedećih kriterijuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-doprinosa koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta;</li> <li>-kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;</li> <li>-transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta;</li> <li>-kredibiliteta podnosioca projekta.</li> </ul> <p>Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 2 alineja 2 ovog člana imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 5</b></p> <p>Član 36a mijenja se i glasi: "Organi Fonda su upravni odbor i direktor."</p> <p>Poslije člana 36a dodaje se 21 novi član, koji glase:</p> <p style="text-align: center;"><b>"Član 36b</b></p> <p>Upravni odbor je organ upravljanja Fondom. Upravni odbor Fonda čine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dva predstavnika Skupštine Crne Gore;</li> <li>- jedan predstavnik Ministarstva;</li> <li>- jedan predstavnik Univerziteta Crne Gore;</li> <li>- jedan predstavnik savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica;</li> <li>- jedan nezavisni ekspert koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima; i</li> <li>- jedan predstavnik medija.</li> </ul> <p>Članovi upravnog odbora Fonda biraju se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti birano za člana upravnog odbora najviše dva puta uzastopno.</p> <p>Članove upravnog odbora Fonda bira i razrešava Skupština Crne Gore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36c</b></p> <p>Za člana upravnog odbora Fonda može biti izabrano lice koje ima pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.</p> <p>Za člana upravnog odbora Fonda ne može biti izabrano lice koje je član:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- političke partije, osim predstavnika Skupštine Crne Gore;</li> <li>- savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, osim predstavnika savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica;</li> <li>- nevladine organizacije čija je djelatnost, odnosno</li> </ul>
----	---	---

aktivnost usmjerena na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

#### Član 36č

Članove upravnog odbora Fonda predlažu:

- radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinska prava - članove upravnog odbora iz člana 36b stav 2 al. 1, 5 i 6 ovog zakona;
- Ministarstvo - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 2 ovog zakona;
- Univerzitet Crne Gore - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 3 ovog zakona;
- savjeti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 4 ovog zakona.

Članovi upravnog odbora iz člana 36b stav 2 al. 5 i 6 ovog zakona, biraju se na osnovu javnog poziva, koji sprovodi predlagrač iz stava 1 alineja 1 ovog člana.

Sadržaj i način objavljivanja javnog poziva iz stava 2 ovog člana, kao i način sprovođenja postupka utvrđivanja predloga kandidata propisuju se aktom iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

#### Član 36ć

Upravni odbor Fonda:

- donosi statut Fonda;
- usvaja programe i planove rada Fonda;
- bira direktora Fonda;
- usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun

Fonda;

- usvaja godišnji izvještaj o radu Fonda;
- donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- postupa kao drugostepeni organ po žalbama na odluke direktora Fonda;

- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda;  
- odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju Fonda.

#### Član 36d

Član upravnog odbora Fonda može biti razriješen prije isteka mandata:  
- ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije;  
- ako je osuđen na безусловnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije;  
- na lični zahtjev.

U slučaju kad članu upravnog odbora Fonda prestane članstvo u upravnom odboru razrješenjem, predlagači iz člana 36č stav 1 ovog zakona, čiji je predstavnik razriješen, predložiće novog predstavnika za člana upravnog odbora, na način propisan ovim zakonom.

Način utvrđivanja razloga za razrješenje člana upravnog odbora Fonda i obavještanja Skupštine Crne Gore o tim razlozima propisuju se aktom iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

#### Član 36dž

Direktora Fonda bira upravni odbor Fonda na osnovu javnog konkursa.

Direktor Fonda bira se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti izabrano za direktora Fonda najviše dva puta uzastopno.

Za direktora Fonda može biti izabrano lice koje ima VIII nivo kvalifikacije visokog obrazovanja i ima pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Za direktora Fonda ne može biti izabrano lice koje je član političke partije, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica ili nevladine organizacije čija je djelatnost, odnosno aktivnost usmjerena na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.



#### Član 36d

Direktor Fonda:

- predstavlja i zastupa Fond i organizuje rad i poslovanje Fonda;
- izvršava odluke upravnog odbora Fonda;
- predlaže statut Fonda, program i plan rada Fonda, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge akte Fonda;
- podnosi upravnom odboru Fonda izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;
- odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Fonda;
- donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- zaposlenima u službi Fonda obezbjeđuje redovno stručno usavršavanje za monitoring i evaluaciju projekata, u trajanju od najmanje pet dana godišnje;
- sprovodi monitoring i evaluaciju podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- podnosi upravnom odboru Fonda polugodišnje i godišnje izvještaje o radu Fonda, monitoringu i evaluaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;
- vrši istraživanje javnog mnjenja o rezultatima rada Fonda i potrebnim aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika;
- vrši druge poslove utvrđene statutom i aktom o osnivanju Fonda.

#### Član 36e

Članovi upravnog odbora i direktor Fonda ne mogu biti angažovani na realizaciji projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, finansiranih iz sredstava Fonda.

#### Član 36f

Statutom Fonda bliže se uređuje organizacija i način rada Fonda.

Saglasnost na statut Fonda daje Skupština Crne Gore.

#### **Član 36g**

Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Budžetom Crne Gore će se za namjene iz stava 1 ovog člana opredijeliti najmanje 0,15 % od ukupnih budžetskih sredstava umanjениh za budžet državnih fondova i kapitalni budžet.

#### **Član 36h**

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, objavljuje Fond.

Javni konkurs iz stava 1 ovog člana, objavljuje se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Učesnici javnog konkursa projekte za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, mogu da predaju Fondu neposredno ili putem pošte.

Fond, u roku od osam dana od dana isteka roka za predaju projekata iz stava 1 ovog člana na javni konkurs, projekte dostavlja komisiji iz člana 36j ovog zakona.

#### **Član 36i**

Sredstva iz člana 36g ovog zakona raspoređuju se na:

- sredstva za rad Fonda; i
- sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Odluku o procentualnom učešću sredstava za rad Fonda i sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, donosi upravni odbor Fonda, na osnovu programa i planova rada Fonda, uz prethodno pribavljeno mišljenje savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Sredstva iz stava 1 alineja 2 ovog člana, raspodjeljuju se na osnovu javnog konkursa iz člana 36h ovog zakona, prema sljedećim kriterijumima:

- doprinos koji projekat daje međukulturalnoj saradnji i smanjenju etničke udaljenosti;
- promociji duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i

		<p>međusobnog poštovanja i razumijevanja;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta svakog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice;</li><li>- kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;</li><li>- transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta; i</li><li>- stručnih i tehničkih kapaciteta podnosioca projekta.</li></ul> <p>Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.</p> <p>Na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, ne mogu učestvovati nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica kojima su u toku kalendarske godine odlukom Fonda finansirana dva projekta ili jedan projekat u iznosu od 5% od ukupno opredijeljenih sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.</p> <p>Nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica iz stava 4 ovog člana, dostavljaju projekte na javni konkurs iz člana 36h ovog zakona, na propisanom obrascu, kao i potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost kriterijuma iz stava 3 ovog člana i propisane uslove za učešće na konkursu.</p> <p>Vrednovanje projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, vrši se na propisanom obrascu.</p> <p>Način vrednovanja projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, kao i izgled i sadržaj obrazaca i potrebnu dokumentaciju iz st. 6 i 7 ovog člana, propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 36j</b></p> <p>Radi vrednovanja projekata prispjelih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, na osnovu kriterijuma</p>
--	--	---

iz člana 36i stav 3 ovog zakona, Skupština Crne Gore bira komisiju (u daljem tekstu: komisija za vrednovanje).

Komisija za vrednovanje ima sedam članova.

Članovi komisije za vrednovanje biraju se na osnovu javnog poziva, na vrijeme od četiri godine, i isto lice može biti birano za člana komisije najviše dva puta uzastopno.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije za vrednovanje vrši Fond.

#### **Član 36k**

Za člana komisije može biti izabrano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije visokog obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, kao i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Za člana komisije za vrednovanje ne može biti izabrano lice koje je član političke partije, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica ili nevladine organizacije čija je djelatnost, odnosno aktivnost usmjerena na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

#### **Član 36l**

Poziv iz člana 36j stav 3 ovog zakona, objavljuje Skupština Crne Gore na svojoj internet stranici i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Poziv iz člana 36j stav 3 ovog zakona, sadrži broj predstavnika u komisiji za vrednovanje, uslove koje treba da ispunjavaju kandidati u skladu sa članom 36k ovog zakona i dokaze o ispunjavanju uslova, kao i rok i način dostavljanja prijava.

Kandidati svoje prijave, na osnovu poziva iz stava 1 ovog člana, dostavljaju Skupštini Crne Gore neposredno ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Predlog za izbor članova komisije za vrednovanje utvrđuje radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinaska prava.

#### **Član 36lj**

Komisija za vrednovanje:

- utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 36i st. 4 i 5 ovog zakona;
- vrši vrednovanje projekata u skladu sa kriterijumima iz člana 36i stav 3 ovog zakona;
- utvrđuje rang listu vrednovanih projekata; i
- utvrđuje predlog za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

#### **Član 36m**

Član komisije za vrednovanje ne može učestvovati u radu komisije za vrednovanje u slučaju kad se na konkurs prijavi nevladina organizacija i drugo pravno i fizičko lice, ako je sa odgovornim licem, odnosno licem koje se nalazi u upravljačkim strukturama u nevladinoj organizaciji i drugom pravnom licu, odnosno sa fizičkim licem, u srodstvu po krvi u pravoj liniji bez obzira na stepen, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, ili mu je supružnik, odnosno vanbračni supružnik ili srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao ili nije, ili je staralac, usvojlac ili usvojenik.

Član komisije za vrednovanje ne može biti angažovan na realizaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

#### **Član 36n**

Na osnovu predloga iz člana 36lj stav 1 alineja 4 ovog zakona, direktor Fonda donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Direktor Fonda može odlučiti da ne prihvati predlog iz člana 36lj stav 1 alineja 4 ovog zakona, zbog toga što smatra da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 36i st. 4 i 5 ovog zakona ili nije izvršeno vrednovanje projekata u skladu sa kriterijumima iz člana 36i stav 3 ovog zakona.

Obrazloženu odluku o neprihvatanju predloga iz stava 2 ovog člana, direktor Fonda dostavlja komisiji za vrednovanje.

Komisija za vrednovanje je dužna da preispita svoj predlog, uzimajući u obzir razloge koje je direktor dao u odluci iz stava 2 ovog člana, i nakon toga direktoru Fonda dostavi novi predlog odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Po prijemu predloga odluke iz stava 4 ovog člana, direktor Fonda dužan je da donese odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Na odluke iz st. 1 i 5 ovog člana, učesnici konkursa mogu podnijeti žalbu upravnom odboru Fonda, u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

Odluku po žalbi upravni odbor Fonda dužan je da donese, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje žalbe.

Odluke iz st. 1 i 5 ovog člana, objavljuju se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori, u roku od tri dana od dana donošenja odluka.

#### **Član 36nj**

Stručne i administrativne poslove za potrebe Fonda vrši stručna služba Fonda.

Na zaposlene u stručnoj službi Fonda primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.

#### **Član 36o**

Pored zakonom propisane kontrole trošenja budžetskih sredstava, Fond preko ovlašćenog službenika u stručnoj službi obezbjeđuje internu kontrolu i reviziju tekućih i okončanih projekata u vezi namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava, u skladu sa zakonom kojima se uređuje oblast finansija.

#### **Član 36p**

Fond podnosi godišnji izvještaj o radu Fonda Skupštini Crne Gore, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Skupština Crne Gore može zatražiti poseban izvještaj o pitanjima iz djelokruga rada Fonda, ako se radi o pitanjima od značaja za ostvarivanje manjinskih prava i sloboda ili sprovođenju

		politike manjinskih prava u Crnoj Gori."
6.	<p><b>Član 42b</b></p> <p>Savjeti osnovani na osnovu Pravila za prve izbore savjeta ("Službeni list RCG", br. 46/07) nastavljaju sa radom do osnivanja savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica u skladu sa ovim zakonom.</p>	<p><b>Član 6</b></p> <p>Poslije člana 42b dodaju se dva nova člana koji glase:</p> <p><b>„Član 42c</b> Podzakonski akt iz člana 36i stav 8 ovog zakona, donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p> <p><b>Član 42č</b> Odluka o osnivanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina („Službeni list RCG", br. 38/01 i 27/07 i „Službeni list CG", broj 3/10) uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."</p>
7.	<p><b>Član 44</b></p> <p>Fond za manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice osnovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p>	<p><b>Član 7</b></p> <p>Poslije člana 44 dodaju se pet novih članova koji glase:</p> <p><b>„Član 44a</b> Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu i ostavriavanje manjinskih prava („Službeni list CG", br. 13/08 i 64/11), uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.</p> <p><b>Član 44b</b> Izbor upravnog odbora Fonda, u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u roku od 90 dana od dana usklađivanja akta iz člana 44a ovog zakona.</p> <p><b>Član 44c</b> Izbor direktora Fonda izvršiće se u roku od 90 dana od dana izbora upravnog odbora Fonda.</p> <p><b>Član 44č</b> Upravni odbor i direktor Fonda izabrani prije stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom do izbora upravnog odbora i direktora Fonda u skladu sa ovim zakonom.</p>

		<p style="text-align: center;"><b>Član 44č</b> Članovi komisije za vrednovanje izabraće se u roku od 90 dana od izbora upravnog odbora Fonda."</p>